



# SLUŽBENI GLASNIK

## GRADA BIHAĆA

Broj 1 / 2019.

4. februar 2019.  
BIHAĆ

Izdanje na bosanskom  
jeziku

1.

Na osnovu člana 132. tačka a) i člana 142. Poslovnika Gradskog vijeća Bihać ("Službeni glasnik Grada Bihaća", broj: 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine, donosi:

### ZAKLJUČAK

#### O PRIHVATANJU NACRTA ODLUKE O KOMUNALNIM TAKSAMA

##### I

Prihvata se Nacrt Odluke o komunalnim taksama (u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

##### II

Nacrt Odluke stavit će se na javni uvid građanima u periodu od 01.02.2019.godine do 15.02.2019.godine i to u prostorijama Grada Bihaća-Info pult, u vremenu od 9,00-15,00 sati, objavom na web stranici Grada Bihaća, te dostavljanjem Nacrta Odluke Ministarstvu privrede USK-a, Savjetu za ekonomski razvoj Grada Bihaća, Privrednoj komori USK-a, Obrtničkoj komori, mjesnim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim licima.

##### III

Prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke mogu se dostaviti u pismenoj formi do 15.02.2019. godine radnom tijelu Gradskog vijeća kojeg čine:

- Davor Župa, Predsjedavajući Gradskog vijeća

- Adnan Habibija, gradski vijećnik
- Irman Alijagić, gradski vijećnik
- Enes Ružnić, predstavnik Privredne komore USK-a
- Elvira Hadžić, predstavnik Službe za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša.

##### IV

Radno tijelo za provođenje javne rasprave dužno je naročito:

- osigurati da materijal, odnosno Odluka koja je predmet javne rasprave, bude dostupan javnosti,
- pratiti javnu raspravu i pravovremeno prikupiti sve prijedloge, mišljenja i primjedbe koje se iznesu na javnoj raspravi,
- analizirati rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj Vijeću i predlagачu materijala, odnosno učestvovati u završnoj javnoj raspravi.

##### V

Radno tijelo za provođenje javne rasprave održat će završnu javnu raspravu dana 18.02.2019. godine (ponedjeljak) u vijećnici Grada Bihaća s početkom u 10,00 sati.

##### VI

Predlagач će, uzimajući u obzir prijedloge i mišljenja sadržane u izvještaju radnog tijela za provođenje javne rasprave, utvrditi Prijedlog Odluke o komunalnim taksama i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

**VII-**

Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: GV-23-5-4/19  
31. januar 2019. godine  
Bihać

Predsjedavajući  
Gradskog vijeća  
Davor Župa, s.r.

**2.**

Na osnovu člana 5. Zakona o katastru komunalnih uređaja („Službeni list SR BiH“ br. 21/77, 6/88 i 36/90) i („Službeni list RBiH“, br.4/93), članu 4. Pravilnika o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja („Službeni list SR BiH“, br. 30/78), Odluke Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo br.04-30-3-1515/18 od 06.11.2018. god. i člana 35. tačka c) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 13/15 i 13/18), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine, donosi:

**ODLUKU****O USVAJANJU PROGRAMA IZRADE  
DIGITALNOG KATASTRA KOMUNALNIH  
UREĐAJA GRADA BIHAĆA****I**

Usvaja se Program izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Bihaća koji je sastavni dio ove Odluke.

**II**

Nosilac pripremnih aktivnosti pri izradi digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Bihaća je Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove.

**III**

Rok završetka poslova za odabranog izvođača radova (pružatelja usluga) na izradi digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Bihaća je šest mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

**IV**

Obavezuju se vlasnici komunalnih uređaja da u roku od tri mjeseca od dana donošenja ove Odluke, Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove dostave geodetske elaborate za sve postojeće uređaje na području Grada Bihaća, osim onih koji su već dostavljeni u digitalnom obliku.

**V**

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Gradonačelnik i Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove.

**VI**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća.“

Broj: GV-02-5  
31. januar 2019. godine  
Bihać

Predsjedavajući  
Gradskog vijeća  
Davor Župa, s.r.

**3.**

Na osnovu člana 46. Zakona o prostornom uređenju i građenju – prečišćen tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 12/13, „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ 3/16) i člana 35. tačka h) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ br. 13/15, 13/18), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici održanoj dana 31.01.2019 godine, donijelo je:

**ODLUKU****O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE  
O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I  
DOPUNA REGULACIONOG PLANA  
NASELJA „KAMENICA“  
ZA PODRUČJE „E“****Član 1.**

Stavlja se van snage Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana naselja „Kamenica“ za područje „E“, koja je objavljena u „Službenom glasniku Općine Bihać“ br. 3/13.

**Član 2.**

Na površini obuhvata područja „E“ izmjena i dopuna Regulacionog plana naselja „Kamenica“, lokacijska informacija će se izdavati na osnovu Regulacionog plana naselja „Kamenica“ („Službeni glasnik Općine Bihać“ br. 3/03, 7/11, 7/12, 5/15), temeljem člana 63. Zakona o prostornom uređenju i građenju – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 12/13, „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ 3/16)

**Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: GV-02-6	Predsjedavajući
31. januar 2019. godine	Gradskog vijeća
B i h a ć	Davor Župa, s.r.

**4.**

Na osnovu člana 46. Zakona o prostornom uređenju i građenju – prečišćen tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 12/13, „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ 3/16) i člana 35. tačka h) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ br. 13/15, 13/18 ), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici održanoj dana 31.01.2019.godine, donijelo je:

**ODLUKU****O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA „HARMANI“****Član 1.**

Stavlja se van snage Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Harmani“ koja je objavljena u „Službenom glasniku Općine Bihać“ br. 8/12.

**Član 2.**

Na površini obuhvata Urbanističkog projekta „Harmani“, urbanistička saglasnost će se izdavati na osnovu Urbanističkog plana grada Bihaća, temeljem člana 70. i 70a. Zakona o prostornom uređenju i građenju – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 12/13, „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ 3/16)

**Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: GV-02-7	Predsjedavajući
31. januar 2019. godine	Gradskog vijeća
B i h a ć	Davor Župa, s.r.

**5.**

Na osnovu člana 363. stav (3) tačka 5) Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16) i člana 35. tačka c) Statuta grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 13/15 i 13/18), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine, donijelo je

**ODLUKU****O PRODAJI ZEMLJIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM BALIĆ (IBRAHIM) ERFINU IZ BIHAĆA RADI OBLIKOVANJA GRAĐEVINSKE PARCELE****Član 1.**

Neposrednom pogodbom, a radi oblikovanja građevinske parcele Balić (Ibrahim) Erfinu iz Bihaća (u daljem tekstu kupac) prodaje se suvlasnički udio grada Bihaća od 1/8 nekretnine označene kao:

- k.č. br. 78/2 zv. „Ilidža“ oranica/njiva 5. klase površine 495 m<sup>2</sup> upisana u posjedovni list br. 33 k.o. Velika Gata po novom katastarskom operatu kao posjed Balić (Ibrahim) Erfina sa dijelom 1/1, a kojoj po starom katastarskom operatu odgovara k.č. br. 641/5 oranica Ilidža površine 495 m<sup>2</sup> upisana u zemljišnoknjižni uložak br. 872 k.o. SP\_Gata Turska kao suvlasništvo Opštenarodne imovine sa dijelom 1/8 i Balić (Ibrahim) Erfina sa dijelom 7/8.

**Član 2.**

Prema urbanističkoj saglasnosti i pripadajućoj situaciji terena br. 03/1-23-1-557/09 od 30.03.2010. godine za privremeno zadržavanje izgrađenog stambenog objekta, zemljište iz člana 1. ove Odluke čini građevinsku parcelu za legalizaciju stambenog objekta Balić Erfina iz Bihaća.

**Član 3.**

Prodaja zemljišta iz člana 1. ove Odluke izvršiće se po prodajnoj cijeni u iznosu od 9,82 KM/m<sup>2</sup> po sačinjenom nalazu i mišljenju od strane nadležnog vještaka od oktobra 2018. godine.

**Član 4.**

Iznos naknade od 607,56 KM za kupljenu nekretninu, kupac je dužan uplatiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora.

**Član 5.**

Ovlašćuje se Gradonačelnik da nakon stupanja na snagu ove Odluke sa kupcem zaključi kupoprodajni ugovor iz prethodnog člana ove Odluke.

**Član 6.**

Troškove notarske obrade i uknjižbe kupoprodajnog ugovora, kao i porez na promet nekretnina snosi kupac.

**Član 7.**

Kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed u roku od 3 (tri) dana od dana uplate kupoprodajne cijene.

**Član 8.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Bihaća.

Broj: GV-31-8	Predsjedavajući
31. januar 2019. godine	Gradskog vijeća
Bihać	Davor Župa, s.r.

**6.**

Na osnovu člana 75. stav (1) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine, donosi:

**PROGRAM RADA  
GRADSKOG VIJEĆA BIHAĆ  
ZA 2019. GODINU**

**I. UVOD**

Odredbama člana 75. Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 3/16), propisano je da Gradsko vijeće donosi program rada za narednu kalendarsku godinu, koji čine pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća shodno članu 35. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća, broj 13/15). Program rada se zasniva na pravima, dužnostima i odgovornostima Gradskog vijeća, utvrđenim Ustavom, zakonima i Statutom Grada.

Programom rada Gradskog vijeća Bihać za 2019. godinu (U daljem tekstu: Program rada) su obuhvaćena najznačajnija pitanja u okviru kojih je potrebno donositi odgovarajuće odluke. Gradsko vijeće će u 2019.godini razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti koja pokrenu ovlaštene predlagači, kao i druga pitanja koja ocijeni svrsishodnim mimo Programa rada, a koja u momentu izrade ovog Programa nisu bila poznata ili su izostavljena, ili će se naknadno utvrditi po zaključcima Gradskog vijeća.

U Programu rada, radi preglednosti, materijali su razvrstani u tematski i normativni dio, a zatim sistematizirani hronološkim redom kako će biti razmatrani, sa naznakom nosioca poslova i zadataka i rokom realizacije.

Za sve materijale obrađivači su nadležne gradske službe, a predlagač Gradonačelnik, osim materijala gdje je posebnim propisom utvrđeno da je predlagač drugi subjekt. Kod tih materijala, Gradonačelnik je dužan predložiti Gradskom vijeću stavove i ocjene sa prijedlogom mjera.

U izradi akata iz svoje nadležnosti predlagači su se dužni dosljedno pridržavati Uputstva o obveznicima, rokovima i načinu podnošenja izvještaja o radu i poslovanju i drugih informativnih materijala za Gradski organ uprave i Gradsko vijeće, kao i metodologije kojom se propisuje izrada navedenih akata te drugih podzakonskih akata kojima se propisuje način i elementi koje moraju sadržavati izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Gradsko vijeće.

Kada su u pitanju izmjene i dopune akata koji se podnose Gradskom vijeću, obrađivači su dužni uz predložene izmjene i dopune akta dostaviti Vijeću i kopiju akta koji se mijenja ili dopunjuje.

Ukoliko ovlaštene predlagač ne podnese Vijeću materijal u roku navedenom u Programu rada, dužan je Vijeće izvijestiti o razlozima kašnjenja ili nedostavljanja materijala.

**II. TEMATSKI DIO****a) Informacije**

1. Informacija o kvalitetu vode za piće na području grada Bihaća

Obrađivač: JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: kvartalno

2. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na području grada Bihaća sa smjernicama za daljnji razvoj

Obrađivač: Služba za lokalno ekonomski razvoj

Rok: februar

3. Informacija o korištenju tekuće budžetske rezerve (I- III 2019.g.)

Obrađivač: Služba za finansije

Rok: april

4. Informacija o korištenju tekuće budžetske rezerve (I- XII 2018.g.)

Obrađivač: Služba za finansije

Rok: jun

5. Informacija o trošenju sredstava tekuće budžetske rezerve (I-VI 2019.g.)

Obrađivač: Služba finansija

Rok: jul

6. Informacija o naplati sredstava po potpisanim koncesionim ugovorima na području grada Bihaća za 2018.godinu

Obrađivač: Služba za lokalno ekonomski razvoj

Rok: oktobar

7. Informacija o trošenju tekuće budžetske rezerve (I-IX 2019.g.)

Obrađivač: Služba finansija

Rok: oktobar

8. Informacija o realizaciji Programa evidencije bespravnih građevina i zahvata na području grada Bihaća

Obrađivač: Služba za inspeksijske poslove

Rok: decembar

9. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području grada Bihaća s prijedlogom mjera za stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje

Obrađivač: Služba za lokalno ekonomski razvoj

Rok: decembar

#### **b) Izvještaji**

1. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać za 2017.godinu

Obrađivač: Služba za lokalno ekonomski razvoj i JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać

Rok : januar

2. Izvještaj o implementaciji Lokalnog ekološkog akcionog plana za životnu sredinu i okoliš za područje grada Bihaća za 2017.godinu

Obrađivač: Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: februar

3. Izvještaj o utrošku finansijskih sredstava doznačenih iz budžeta grada Sportskom savezu za 2017.godinu

Obrađivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Rok: februar

4. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014.-2023. za 2018. godinu

Obrađivač: Služba za lokalno ekonomski razvoj

Rok: mart

5. Izvještaj o radu i poslovanju JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2018.godinu

Obrađivač: JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: mart

6. Izvještaj o izvršenju Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2018.godinu

Obrađivač: JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: mart

7. Izvještaj o izvršenju Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2018.godinu

Obrađivač: JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: mart

8. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2018.godinu

Obrađivač: JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: mart

9. Izvještaj o izvršenju Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2018. godinu

Obrađivač: JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: mart

10. Izvještaj o radu i poslovanju JU „Stanouprava“ Bihać za 2018.godinu

Obrađivač: JU „Stanouprava“ Bihać i Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove

Rok: mart

11. Izvještaj o radu i poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ Bihać za 2018.godinu  
Obrađivač: JU „Centar za socijalni rad“ Bihać i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti  
Rok: mart
12. Izvještaj o radu i poslovanju JU „Gradska galerija“ Bihać za 2018.godinu  
Obrađivač: JU „Gradska galerija“ Bihać i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti  
Rok: mart
13. Izvještaj o radu i poslovanju JU „Kulturni centar“ Bihać za 2018.godinu  
Obrađivač: JU „Kulturni centar“ Bihać i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti  
Rok: mart
14. Izvještaj o radu i poslovanju JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2018.godinu  
Obrađivač: JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti  
Rok: mart
15. Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Bihać za 2018.godinu  
Obrađivač: Služba za stručne poslove Gradskog vijeća  
Rok: mart
16. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada i aktivnostima Gradonačelnika za 2018.godinu  
Obrađivač: Kabinet Gradonačelnika  
Rok: mart
17. Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Bihać za 2018.godinu  
Obrađivač: Gradsko pravobranilaštvo Bihać  
Rok: april
18. Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2018.godinu  
Obrađivač: JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša  
Rok: april
19. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać za 2018.godinu  
Obrađivač: JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša  
Rok: april
20. Izvještaj o radu i poslovanju JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać za 2018.godinu  
Obrađivač: JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti  
Rok: april
21. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać za 2018.godinu  
Obrađivač: JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać i Služba za lokalno ekonomski razvoj  
Rok: april
22. Izvještaj o radu Privremenog skloništa za životinje na području grada Bihaća za 2018.godinu  
Obrađivač: JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać i Služba za lokalno ekonomski razvoj  
Rok: april
23. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Aerodrom“ d.o.o. Bihać za 2018.godinu  
Obrađivač: JP „Aerodrom“ d.o.o. Bihać i Služba za lokalno ekonomski razvoj  
Rok: april
24. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2018.godinu  
Obrađivač: Služba za opću upravu i mjesnu samoupravu  
Rok: april
25. Izvještaj o utrošku finansijskih sredstava doznačenih iz Budžeta Grada Sportskom savezu Grada Bihaća za 2018.godinu  
Obrađivač: Gradski sportski savez i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti  
Rok: april
26. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2018.godinu  
Obrađivač: Služba za finansije  
Rok: juni
27. Izvještaj o izvršenju Budžeta (za period I-XII 2019.godine)  
Obrađivač: Služba za finansije  
Rok: kvartalno i polugodišnje
- c) Programi i planovi**
1. Program rada Gradskog vijeća za 2019.godinu-prijedlog  
Obrađivač: Služba za stručne poslove Gradskog vijeća  
Rok: januar
2. Program rada i Finansijski plan JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2019.godinu  
Obrađivač: JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša  
Rok: februar
3. Program uređenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu  
Obrađivač: JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: februar

4. Program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2019.godinu

Obrađivač: JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: februar

5. Program obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu

Obrađivač: JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: februar

6. Program uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2019. godinu

Obrađivač: Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: februar

7. Plan poslovanja JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać za period 2019. – 2021.godina

Obrađivač: JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: februar

8. Plan infrastrukturnog razvoja grada Bihaća za 2019.godinu

Obrađivač: JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: februar

9. Program rada i Finansijski plan za 2019. godinu JU „Centar za socijalni rad“ Bihać

Obrađivač: JU „Centar za socijalni rad“ Bihać i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Rok: mart

10. Program rada i Finansijski plan za 2019. godinu JU „Kulturni centar“ Bihać

Obrađivač: JU „Kulturni centar“ Bihać i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Rok: mart

11. Program rada i Finansijski plan za 2019. godinu JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać

Obrađivač: JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Rok: mart

12. Program rada i Finansijski plan za 2019. godinu JU „Gradska galerija“ Bihać

Obrađivač: JU „Gradska galerija“ Bihać i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Rok: mart

13. Program rada i Finansijski plan JU „Stanouprava“ Bihać za 2019.godinu

Obrađivač: JU „Stanouprava“ Bihać i Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove

Rok: mart

14. Program poticaja privredi za 2019.godinu

Obrađivač: Služba za lokalno ekonomski razvoj

Rok: februar

15. Plan poslovanja JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2019.godinu- revidirani

Obrađivač: Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: mart

16. Program razvoja turizma na području grada Bihaća u 2019.godini

Obrađivač: Služba za lokalno ekonomski razvoj

Rok: april

17. Program kapitalnih investicija grada Bihaća za period 2020.-2022.godina i godišnji Plan kapitalnih investicija za 2020.godinu

Obrađivač: Služba za lokalno ekonomski razvoj

Rok: oktobar

18. Trogodišnji Plan implementacije Strategije razvoja općine Bihać 2014-2023.godina za period 2020.-2022.godina i godišnji Plan implementacije za 2020.godinu

Obrađivač: Služba za lokalno ekonomski razvoj

Rok: oktobar

19. Program rada Gradskog vijeća Bihać za 2020. godinu (nacrt)

Obrađivač: Služba za stručne poslove Gradskog vijeća

Rok: novembar

20. Program rada Gradskog vijeća Bihać za 2020. godinu (prijedlog)

Obrađivač: Služba za stručne poslove Gradskog vijeća

Rok: decembar

21. Program rada i Finansijski plan JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2020.godinu

Obrađivač: JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: decembar

22. Program uređenja građevinskog zemljišta za 2020. godinu

Obrađivač: JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihac i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: decembar

23. Program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2020. godinu

Obrađivač: JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihac i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: decembar

24. Program obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu

Obrađivač: JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihac i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: decembar

25. Program uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2020. godinu

Obrađivač: Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: decembar

26. Trogodišnji Plan poslovanja JKP „Komrad“ d.o.o. Bihac za period 2020. – 2022. godina

Obrađivač: JKP „Komrad“ d.o.o. Bihac i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu

Okoliša

Rok: decembar

### III. NORMATIVNI DIO

1. Odluka o komunalnim taksama-nacrt

Obrađivač: Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: januar

2. Odluka o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja grada

Bihaca –prijedlog

Obrađivač: Služba za imovinsko pravne, geodetske i katastarske poslove

Rok: januar

3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna RP naselja „Kamenica“ za područje „E“.

Obrađivač: Služba za urbanističko planiranje i građenje

Rok: januar

4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi „Urbanističkog projekta „Harmani“

Obrađivač: Služba za urbanističko planiranje i građenje

Rok: januar

5. Odluka o usvajanju Budžeta Grada Bihaca za 2019. godinu sa odlukom o provođenju Budžeta Grada za 2019. godinu

Obrađivač: Služba za finansije

Rok: februar

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaca

Obrađivač: Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: februar

7. Odluka o komunalnoj naknadi – prijedlog

Obrađivač: Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: februar

8. Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Bihac za period 2010 – 2030 godina

Obrađivač: Služba za urbanističko planiranje i građenje

Rok: februar

9. Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana grada za period 2010 – 2030 g.

Obrađivač: Služba za urbanističko planiranje i građenje

Rok: februar

10. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućeg granta za sufinansiranje Grada

Bihaca u obilježavanju značajnih datuma

Obrađivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Rok: februar

11. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućeg granta za sufinansiranje manifestacija od značaja za Grad Bihac

Obrađivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Rok: februar

12. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućeg granta za sportske manifestacije

Obrađivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Rok: februar

13. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m<sup>2</sup> korisne stambene



- površine na području grada Bihaća u 2018. godini  
 Obradivač: Služba za imovinsko pravne, geodetske i katastarske poslove  
 Rok: februar
14. Odluka o dodjeli gradskih priznanja i nagrada Grada Bihaća za 2018.g.  
 Obradivač: Služba za stručne poslove Gradskog vijeća  
 Rok: februar
15. Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta „BBI galerija“ sa Odlukom o provođenju Urbanističkog projekta  
 Obradivač: Služba za urbanističko planiranje i građenje  
 Rok: februar
16. Odluka o finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u gradu Bihaću za 2019.g.  
 Obradivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti  
 Rok: februar
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Grada Bihaća  
 Obradivač: Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša  
 Rok: mart
18. Odluka o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2018.godinu  
 Obradivač: Služba finansija  
 Rok: mart
19. Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Veliki Lug B“ sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana  
 Obradivač: Služba za urbanističko planiranje i građenje  
 Rok: mart
20. Odluka o komunalnim taksama – prijedlog  
 Obradivač: Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša  
 Rok: mart
21. Odluka o građevinskom zemljištu – nacrt  
 Obradivač: Služba za urbanističko planiranje i građenje  
 Rok: mart
22. Odluka o raspisivanju izbora za članove savjeta i predsjednike MZ: Ozimice I, Jezero Privilica, Žegar, Zavalje i Skočaj  
 Obradivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti  
 Rok: mart
23. Odluka o radnom vremenu objekata iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnosti –prijedlog  
 Obradivač: Služba za lokalno ekonomski razvoj  
 Rok: mart
24. Odluka o usvajanju Urbanističkog plana grada Bihaća sa Odlukom o provođenju Urbanističkog plana  
 Obradivač: Služba za urbanističko planiranje i građenje  
 Rok: april
25. Odluka o davanju na upravljanje mezarja-groblja na području grada Bihaća- nacrt  
 Obradivač: Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša  
 Rok: april
26. Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta i predsjednike MZ Ozimice I, Jezero – Privilica, Žegar, Zavalje i Skočaj  
 Obradivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti  
 Rok: april
27. Odluka o utvrđivanju granica područja obuhvata mjesnih zajednica grada Bihaća  
 Obradivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti  
 Rok: april
28. Odluka o davanju na upravljanje mezarja – groblja na području grada Bihaća- prijedlog  
 Obradivač: Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša  
 Rok: juni
29. Odluka o organiziranju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području grada Bihaća  
 Obradivač: Služba civilne zaštite  
 Rok: juni
30. Odluka o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru  
 Obradivač: Služba civilne zaštite  
 Rok: juli
31. Odluka o mjesnim vodovodima i javnim česnama na području grada Bihaća –nacrt  
 Obradivač: Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša  
 Rok: septembar

32. Odluka o usvajanju Regucionog plana „Repušine“ sa Odlukom o provođenju RP

Obrađivač: Služba za urbanističko planiranje i građenje

Rok: oktobar

33. Odluka o mjesnim vodovodima i javnim česmama na području grada Bihaća- prijedlog

Obrađivač: Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Rok: novembar

34. Budžet Grada Bihaća za 2020.godinu – nacrt

Obrađivač: Služba za finansije

Rok: novembar

35. Odluka o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2020.godinu- nacrt

Obrađivač: Služba za finansije

Rok: novembar

36. Dokument okvirnog Budžeta za period 2020 – 2022. godina

Obrađivač: Služba za finansije

Rok: novembar

37. Budžet Grada Bihaća za 2020. godinu – prijedlog

Obrađivač: Služba za finansije

Rok: decembar

38. Odluka o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2020. godinu- prijedlog

Obrađivač: Služba za finansije

Rok: decembar

39. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Bihaća za 2020. godinu

Obrađivač: Služba za finansije

Rok: decembar

40. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2019.godinu i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu

Obrađivač: Služba za finansije

Rok: po potrebi

41. Odluka o usvajanju Nacrta Prostornog plana grada Bihaća sa Nacrtom Odluke o provođenju Prostornog plana

Obrađivač: Služba za urbanističko planiranje i građenje

Rok: decembar

#### **IV. REDOVNE, TEMATSKE, SVEČANE I VANREDNE SJEDNICE VIJEĆA**

U skladu sa članom 83. Poslovnika GV, Vijeće održava redovne, tematske, svečane i vanredne sjednice.

Obzirom da se redovne sjednice održavaju najmanje jednom mjesečno, u 2019. godini planira se održati 12 redovnih sjednica GV.

Povodom Dana Grada 26. februara, Vijeće će održati svečanu sjednicu.

Vijeće može održati i veći broj redovnih i svečanih sjednica o čemu odluku donosi Kolegij Vijeća.

U zavisnosti od značaja pojedinih akata koji se dostavljaju Gradskom vijeću na razmatranje, odnosno oblasti koju tretiraju, Vijeće će, po potrebi, održavati i tematske sjednice na kojima će razmatrati materijale iz okvira samoupravnog djelokruga i vlastitih nadležnosti Grada kao jedinice lokalne samouprave, s posebnim osvrtom na oblast zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, poljoprivrede, komunalnih djelatnosti i sl.

Izuzetno, Vijeće će održavati i vanredne sjednice u slučaju opasnosti širih razmjera po javnu sigurnost i sigurnost građana, elementarnih nepogoda, epidemija i drugih sličnih vanrednih okolnosti.

#### **V. IZBOR I IMENOVANJA**

U skladu s ovlaštenjima i dužnostima iz Ustava, zakona i Statuta, Gradsko vijeće će, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje ili na prijedlog ovlaštenog predlagača, izvršiti izbor, imenovanje i razrješenje ovlaštenih lica u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač ili članova tijela koja imenuje Gradsko vijeće ili dati saglasnost na izbor i imenovanje kada je za to ovlašteno zakonom. U odnosu na prethodni izvještajni period, po navedenom osnovu planira se donijeti 20 akata.

#### **VI. DAVANJE SAGLASNOSTI I POTVRĐIVANJE OPĆIH AKATA**

Gradsko vijeće će, u skladu sa svojim ovlaštenjima utvrđenim zakonom, Statutom, drugim propisom ili odlukom Gradskog vijeća, davati saglasnosti na Statute, Pravila i druge akte javnih preduzeća, ustanova i drugih pravnih subjekata čiji je osnivač.

Vijeće će o okviru svojih nadležnosti razmatrati, u cilju davanja saglasnosti, slijedeće akte:

- Pravilnik o radu JU Gradska galerija Bihać

Obrađivač: JU Gradska galerija Bihać i Služba opće uprave i društvenih djelatnosti

Rok: januar

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Gradska galerija Bihać

Obrađivač: JU Gradska galerija Bihać i Služba opće uprave i društvenih djelatnosti

Rok: mart

- Izmjene i dopune Pravila JU Zavod za prostorno uređenje Bihać

Obrađivač: JU Zavod za prostorno uređenje Bihać i Služba za komunalne djelatnosti, vode i

zaštitu okoliša

Rok: januar

U odnosu na izvještajni period po ovom osnovu planira se donijeti 15 akata.

## VII. RASPOLAGANJE GRADSKIM GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM I IMOVINOM GRADA

Vijeće će u 2019. godini, u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom i Statutom

Grada Bihaća, razmatrati materijale iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, koji se odnose na raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, te će shodno tome donositi: odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, o utvrđivanju javnog interesa, o ustanovljenju stvarnih služnosti na gradskom građevinskom zemljištu, rješenja o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu radi izgradnje građevina na osnovu javnog konkursa, rješenja o utvrđivanju prava vlasništva, zaključke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada i druge akte iz oblasti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa ili raspolaganja imovinom Grada, a za čije donošenje je nadležno Vijeće.

Procjenjujemo, na osnovu prethodne izvještajne godine, da će Gradsko vijeće po navedenim osnovama u 2019. godini **donijeti 50 akata**, uz mogućnost odstupanja od navedenog broja, a što će zavisiti od broja podnesenih zahtjeva građana ili pravnih lica iz ove oblasti.

## VIII. RAZMATRANJE PITANJA IZ NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE BIH, FEDERACIJE BIH I UNSKO-SANSKOG KANTONA I PITANJA MEĐUOPĆINSKE – GRADSKE I MEĐUNARODNE SARADNJE

Gradsko vijeće će tokom programske godine razmotriti određene materijale iz djelokruga rada Skupštine BiH, Federacije i Unsko-sanskog kantona koji su od interesa za Grad, radi davanja mišljenja i prijedloga, te pokretati, razmatrati i donositi odluke po pitanjima ostvarivanja međuopćinske-gradske i međunarodne saradnje.

## IX. AUTENTIČNA TUMAČENJA

Po ukazanoj potrebi i zahtjevima, Gradsko vijeće će davati autentična tumačenja odluka i drugih akata koje je Vijeće donijelo, na način i u postupku propisanim Poslovníkom Gradskog vijeća.

## X. RADNA TIJELA VIJEĆA

Poslovníkom Gradskog vijeća, propisano je da, radi olakšanja i unapređenja efikasnosti rada, Gradsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela (komisije Vijeća) u svrhu davanja mišljenja i prijedloga na nacrtu i prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće, a iz njihovog djelokruga rada.

Radna tijela Vijeća će, u toku cijele programske godine, kontinuirano razmatrati materijale upućene Vijeću na razmatranje, po istim predlagati i davati mišljenja Vijeću, te vršiti druge poslove koji su utvrđeni Poslovníkom Gradskog vijeća. U odnosu na izvještajnu godinu procjena je da će se održati najmanje 70 komisija.

Posebno je potrebno naglasiti rad Komisije za žalbe, koja će i u tekućoj godini nastaviti rješavati žalbe u drugostepenom postupku izjavljene protiv rješenja i zaključaka Gradonačelnika, donesenih na osnovu gradskih propisa, te rješavati u drugostepenom postupku izjavljene žalbe protiv rješenja i zaključaka gradskog inspektora kada je za njihovo rješavanje ovlaštena zakonom.

## XI. ZADACI I CILJEVI PROGRAMA RADA

Realizacijom zadataka i pitanja iz Programa rada Gradskog vijeća planira se ostvarenje slijedećih ciljeva:

- povećanje nivoa efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti Vijeća, Gradonačelnika i gradskih službi za upravu, te u tom cilju održati sve planirane sjednice i postići realizaciju Programa rada Vijeća od 100%;
- zadržavanje nivoa efikasnosti i odgovornosti u radu Komisije za žalbe te u tom cilju riješiti sve zaprimljene žalbe u tekućoj godini do podnošenja izvještaja GV o realizaciji Programa rada Vijeća i u propisanom roku nadležnom sudu dostaviti tražene odgovore na tužbe;
- povećanje otvorenosti Grada prema potrebama građana i stvaranje mogućnosti za većim učešćem građana u odlučivanju u pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave, te u tom cilju Gradonačelnik će u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Programa, donijeti akt kojim će utvrditi i javno objaviti sve odluke o kojima će se obaviti konsultacije sa zainteresiranom javnošću;
- povećanje efikasnosti i odgovornosti Vijeća kao predstavničkog tijela i većeg nadzora nad radom izvršne vlasti, kroz provođenje i izvršavanje odluka Vijeća, te će u tom cilju vijećnici usmjeriti svoja pitanja i inicijative, a resorne Službe dostavljati odgovore;
- poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u administrativnim procedurama i stvaranje uvjeta za odgovorniju i efikasniju gradsku administraciju, te će u tom cilju Gradonačelnik, kao predlagač akata, dosljedno poštivati odredbe člana 146. Poslovnika Gradskog vijeća kojim se utvrđuje obavezan sadržaj prijedloga odluka ili drugih akata koji se podnose Gradskom vijeću, te uputstva i metodologije za izradu akata koji se dostavljaju GV na odlučivanje.

Zadaci i ciljevi utvrđeni ovim Programom rada su okvirnog karaktera.

## **XII. JAVNOST RADA**

U cilju osiguravanja javnosti i transparentnosti rada sjednice Vijeća prenositi će se putem Radio Bihaća, interneta ili davanjem izjava za javnost nakon zaključivanja sjednica Gradskog vijeća. Zainteresiranim građanima omogućit će se prisustvovanje sjednicama Vijeća, osim ako Vijeće odluči da dio ili cijela sjednica Vijeća budu zatvorene za javnost.

Gradonačelnik je dužan putem resornih službi za upravu obezbijediti da se materijal koji je predmet javnog konsultiranja sa građanima učini dostupnim javnosti, te da se, uz materijal, dostavi i poziv zainteresiranoj javnosti da se svojim

sugestijama i primjedbama uključe u javnu raspravu ili drugi oblik javne komunikacije, s rokom do kada se isti imaju dostaviti.

Službe za upravu i radno tijelo određeno za provođenje javnih konsultacija će pratiti javnu raspravu ili drugi oblik javnih konsultacija, analizirati prijedloge, mišljenja i primjedbe, osigurati prikupljanje i sređivanje iznesenih primjedbi i prijedloga, o čemu će Gradonačelnik podnijeti izvještaj Gradskom vijeću.

Gradonačelnik je obavezan izvijestiti javnost o razlozima ne prihvatanja iznesenih primjedbi i prijedloga, kao i stav predlagača o utjecaju akta na javnost, kako bi zainteresirana javnost imala uvid u učinak konsultacija u postupku donošenja akata iz nadležnosti Gradskog vijeća.

O radu Gradskog vijeća i o aktima o kojima će Gradsko vijeće raspravljati i koje će donositi, javnost će biti pravovremeno izvještavana objavom dokumenata u „Službenom glasniku Grada Bihaća“ i na web stranici Gradskog vijeća, kao i na druge pogodne načine.

Sazivi sjednica Vijeća dostavljat će se predstavnicima medija, a sazivi sa materijalima koji će se razmatrati na sjednici će biti postavljen na web stranici Gradskog vijeća.

## **XIII. ODGOVORNOST ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U izvršavanju svojih zakonom i Statutom Grada utvrđenih dužnosti, vijećnici su se dužni dosljedno pridržavati ovog Programa rada i stavova Kolegija Gradskog vijeća.

Odgovornost vijećnika podrazumijeva:

- zakonsku odgovornost, što podrazumijeva poštivanje zakona i Statuta Grada u procesu donošenja odluka po aktima iz nadležnosti Vijeća,
- političku odgovornost, što podrazumijeva da se prilikom donošenja akata iz nadležnosti Vijeća moraju osigurati javne konsultacije s građanima i javni interes u kreiranju politika i
- osiguranje nadzorne uloge Vijeća u procesu implementacije akata Vijeća i provođenja utvrđene politike.

Utvrđena odgovornost se odnosi i na Gradonačelnika, kao predlagača najvećeg broja akata, kao i druge predlagače utvrđene zakonom.

#### **XIV. PRIMJENA PROGRAMA RADA I NJEGOVE IZMJENE**

Svi obrađivači materijala, obavezni su se pridržavati utvrđenih rokova iz Programa rada Gradskog vijeća za 2019. godinu.

Obrađivači su dužni materijale dostavljati Službi za stručne poslove Gradskog vijeća, najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Vijeća.

U slučaju postupanja predlagača suprotno obavezama utvrđenim ovim Programom rada, Služba za stručne poslove Gradskog vijeća će blagovremeno izvještavati Kolegij Vijeća i Gradsko vijeće.

U 2019. godini Kolegij Vijeća će, shodno svojim nadležnostima propisanim članom 44. tačka b) Poslovnika Gradskog vijeća, kontinuirano pratiti realizaciju Programa rada Vijeća te će, ukoliko ocijeni da se određeni materijali neće realizirati do kraja programske godine ili da se isti neće realizirati u planiranim rokovima, predložiti Vijeću izmjene i dopune Programa rada za tekuću godinu.

Gradsko vijeće obavezuje Gradonačelnika i nadležne gradske službe za upravu da, bez obzira na utvrđene rokove u Programu rada Vijeća, odmah pristupe izradi materijala, kako bi se u slučaju potrebe mogli uvrstiti na dnevni red sjednice Vijeća i mimo utvrđenog roka.

Sastavni dio ovog Programa je Kalendar realizacije Programa rada Vijeća za 2019. godinu prikazan tabelarno po mjesecima, nazivima materijala i rokom dostavljanja.

#### **XV. ZAVRŠNE ODREDBE**

Program rada Gradskog vijeća za 2019. godinu stupa na snagu slijedećeg dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća“, a primjenjuje se za tekuću kalendarsku godinu.

Broj: GV-05-9/19  
31. januar 2019. godine  
B i h a ć

Predsjedavajući  
Gradskog vijeća  
Davor Župa, s.r.

7.

Na osnovu člana 21. alineja 4) Statuta Javnog preduzeća „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća broj 15/15) i člana 132. tačka b) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik grada Bihaća“, broj

3/16), Gradsko vijeće na 29. sjednici, održanoj dana 31.01.2019.godine, donijelo je:

### **ZAKLJUČAK**

#### **O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU JP „AERODROM BIHAĆ“ D.O.O. BIHAĆ ZA 2017. GODINU**

##### **I**

Daje se saglasnost na Izvještaj o radu i poslovanju JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać za 2017. godinu.

##### **II**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: GV-05-10  
31. januar 2019. godine  
B i h a ć

Predsjedavajući  
Gradskog vijeća  
Davor Župa, s.r.

8.

Na osnovu člana 2.12 stav (6), a u vezi sa članom 2.3 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 55/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), člana 10. stav (1) tačka g) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Prečišćeni tekst) („Službeni glasnik BiH“, broj 29/18) i člana 35. tačka bb) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/15 i 13/18), Gradsko vijeće Bihać na 29.sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine, donijelo je:

### **RJEŠENJE**

#### **O RAZRJEŠENJU ČLANA GRADSKO IZBORNE KOMISIJE BIHAĆ**

##### **I**

Razrješava se dužnosti prije isteka mandata Damir Redžić, član Gradske izborne komisije Bihać, imenovan Dopunskim rješenjem Gradskog vijeća Bihać broj GV-05-21 od 20.03.2018.godine („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 3/18), a na koje je Centralna izborna komisija BiH dala saglasnost Rješenjem broj 06-1-07-1-255/17 od 29.03.2018. godine.

**II**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom davanja saglasnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: GV-05-11/19	Predsjedavajući
31. januar 2019. godine	Gradskog vijeća
B i h a ć	Davor Župa, s.r.

**9.**

Na osnovu člana 35. tačka z) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/15 i 13/18) i člana 14. Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici, održanoj, dana 31.01.2019. godine, donijelo je:

**RJEŠENJE****O RAZRJEŠENJU I IZBORU ZAMJENIKA  
PREDSJEDAVALAČEGRADSKOG  
VIJEĆA BIHAĆ****Član 1.**

Razrješavaju se dužnosti zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Bihać, vijećnik Adnan Habibija i vijećnice Irma Dedić i Ilda Alibegović, imenovani rješenjem Gradskog vijeća Bihać broj GV-05-8472/16 od 14.12.2016. godine („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 9/16).

**Član 2.**

Za zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Bihać imenuje se vijećnica Rusmira Konjević, ispred Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH.

**Član 3.**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: GV-05-12/19	Predsjedavajući
31. januar 2019. godine	Gradskog vijeća
B i h a ć	Davor Župa, s.r.

**10.**

Na osnovu člana 35. tačka aa), člana 46. stav (4) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/15 i 13/18) i člana 49. stav (3) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 3/16),

Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici, održanoj dana 31.01.2019. godine, donijelo je:

**RJEŠENJE****O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA  
KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET****Član 1.**

Razrješava se dužnosti predsjednice Komisije za finansije i budžet, vijećnica Fatka Kulenović, imenovana rješenjem Gradskog vijeća Bihać broj GV-14-8475/16 od 14.12.2016. godine („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 9/16).

**Član 2.**

Za predsjednika Komisije za finansije i budžet imenuje se vijećnik Gradskog vijeća, Adnan Habibija, ispred Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH.

**Član 3.**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: GV-05-18/19	Predsjedavajući
31. januar 2019. godine	Gradskog vijeća
B i h a ć	Davor Župa, s.r.

**11.**

Na osnovu člana 35. tačka aa), člana 46. stav (4) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/15 i 13/18) i člana 49. stav (3) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici, održanoj dana 31.01.2019. godine, donijelo je:

**RJEŠENJE****O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU  
ČLANOVA KOMISIJE ZA PROSTORNO  
UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA****Član 1.**

Razrješavaju se dužnosti članova Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, vijećnik Adnan Habibija i vijećnica Irma Dedić, imenovani rješenjem Gradskog vijeća Bihać broj GV-23-8476/16 od 14.12.2016. godine („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 9/16).

**Član 2.**

Za članove Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenuje se vijećnik Hilmo Kozlica, ispred Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH i vijećnik Mersud Dedić, ispred Kluba vijećnika Stranke demokratske aktivnosti BiH.

**Član 3.**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: GV-05-19/19	Predsjedavajući
31. januar 2019. godine	Gradskog vijeća
Bihać	Davor Župa, s.r.

**12.**

Na osnovu člana 35. tačka aa), člana 46. stav (4) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/15 i 13/18) i člana 49. stav (3) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici, održanoj dana 31.01.2019. godine, donijelo je:

**RJEŠENJE****O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU  
ČLANOVA KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE,  
KULTURU, SPORT I MLADE****Član 1.**

Razrješavaju se dužnosti članova Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, vijećnica Irma Dedić i vijećnik Hamdija Abdić, imenovani rješenjem Gradskog vijeća Bihać broj GV-40-8478/16 od 14.12.2016. godine („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 9/16).

**Član 2.**

Za članove Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade imenuje se vijećnik Mersud Dedić, ispred Kluba vijećnika Stranke demokratske aktivnosti i vijećnik Arnel Kozlica, ispred Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije.

**Član 3.**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: GV-05-20/19	Predsjedavajući
31. januar 2019. godine	Gradskog vijeća
Bihać	Davor Župa, s.r.

**13.**

Na osnovu člana 35. tačka aa), člana 46. stav (4) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/15 i 13/18) i člana 49. stav (3) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici, održanoj dana 31.01.2019. godine, donijelo je:

**RJEŠENJE****O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU  
ČLANOVA KOMISIJE ZA ODLIKOVANJA  
I PRIZNANJA****Član 1.**

Razrješavaju se dužnosti članova Komisije za odlikovanja i priznanja, vijećnik Hamdija Abdić i vijećnik Adnan Habibija, imenovani rješenjem Gradskog vijeća Bihać broj GV-05-8482/16 od 14.12.2016. godine („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 9/16).

**Član 2.**

Za članove Komisije za odlikovanja i priznanja imenuje se vijećnik Arnel Kozlica, ispred Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije i vanjski član Sejad Hambašić, ispred Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH.

**Član 3.**

Za predsjednika Komisije za odlikovanja i priznanja imenuje se vijećnik Sej Ramić, a za zamjenika predsjednika Komisije imenuje se vijećnica Amra Čehajić.

**Član 4.**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: GV-05-21/19	Predsjedavajući
31. januar 2019. godine	Gradskog vijeća
Bihać	Davor Župa, s.r.

**14.**

Na osnovu člana 35. tačka aa), člana 46. stav (4) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/15 i 13/18) i člana 49. stav (3) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici, održanoj dana 31.01.2019. godine, donijelo je:

**RJEŠENJE****O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU****Član 1.**

Razrješava se dužnosti člana Komisije za lokalnu samoupravu, vijećnik Mersud Dedić, imenovan rješenjem Gradskog vijeća Bihać broj GV-02-8479/16 od 14.12.2016. godine („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 9/16), kao vanjski član.

**Član 2.**

Za člana Komisije za lokalnu samoupravu imenuje se, vanjski član Alen Hajrulahović, ispred Kluba vijećnika Stranke demokratske aktivnosti.

**Član 3.**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: GV-05-22/19	Predsjedavajući
31. januar 2019. godine	Gradskog vijeća
B i h a ć	Davor Župa, s.r.

**15.**

Na osnovu člana 35. tačka aa), člana 46. stav (4) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/15 i 13/18,0-) i člana 49. stav (3) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici, održanoj dana 31.01.2019. godine, donijelo je:

**RJEŠENJE****O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I PRIJEDLOGE****Član 1.**

Razrješava se dužnosti člana Komisije za predstavke i prijedloge vijećnik Zulfikar Handukić, imenovan rješenjem Gradskog vijeća Bihać broj GV-02-8481/16 od 14.12.2016. godine („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 9/16).

**Član 2.**

Za člana Komisije za predstavke i prijedloge imenuje se, vanjski član Almir Budimlić, ispred Kluba nezavisnih vijećnika „POMAK“.

**Član 3.**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: GV-05-23/19	Predsjedavajući
31. januar 2019. godine	Gradskog vijeća
B i h a ć	Davor Župa, s.r.

**16.**

Na osnovu člana 61. Zakna o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05) i člana 35. tačka j) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 13/15 i 13/18), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine, donijelo je

**RJEŠENJE****O UTVRĐIVANJU PRAVA VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI U KORIST ČAJIĆ ZUHDIJE IZ BIHAĆA**

1. Čajić (Ibro) Zuhdiji iz Bihaća utvrđuje se pravo vlasništva na građevinskom zemljištu u državnoj svojini označenom kao k.č. br. 134/2 zv. „Okučnica“ Dvorište u površini od 325 m<sup>2</sup> upisana u posjedovni list br. 631 k.o. Izačić po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 1275/97 pašnjak Čavnik u površini od 325 m<sup>2</sup> upisana u zemljišnoknjižni uložak broj: 81 k.o. SP\_Gata Turska po starom katastarskom operatu.

2. Za utvrđeno pravo vlasništva na građevinskom zemljištu imenovani je dužan u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja platiti naknadu u ukupnom iznosu od 6.106,85 KM (slovima: šesthiljadastotinuišest 85/100 KM) i to:

- dio naknade koji se odnosi na visinu naknade plaćene ranijem vlasniku za preuzeto zemljište u iznosu od 5.525,00 KM (slovima: pethiljadapetstotinaidvadesetpet 00/100KM),
- dio naknade iz osnova prirodnih pogodnosti građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnine – renta u iznosu od 581,85 KM (slovima: petstotinaosamdesetijedna i 85/100 KM).



3. Nakon uplate naknade iz tačke 2. dispozitiva ovog rješenja, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Bihać i Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Bihaća izvršit će brisanje ranijih upisa i uknjižiti pravo vlasništva na zemljištu označenom kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja u korist Čajić (Ibro) Zuhdije iz Bihaća.

#### Obrazloženje

Čajić (Ibro) Zuhdija iz Bihaća obratio se ovoj Službi dana 13.09.2017. godine zahtjevom za utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu označenom kao k.č. br. 134/2 k.o. Izačić po novom katastarskom operatu površine 325 m<sup>2</sup>, odnosno k.č. br. 1275/97 k.o. Gata Turska iste površine po starom katastarskom operatu.

Uz zahtjev je priložena slijedeća dokumentacija:

- pravosnažna urbanistička saglasnost broj: 03/1-23-1-2473/17 od 19.07.2017. godine i
- pravosnažna situacija terena broj: 03/1-23-1-2473/17 od 19.07.2017. godine

U toku dokaznog postupka koji je prethodio donošenju ovog Rješenja izvršen je uviđaj na licu mjesta i održana usmena rasprava u službenim prostorijama Gradske uprave Grada Bihaća uz prisustvo podnosioca zahtjeva, zamjenika Gradskog pravobranioca, vještaka geodetske struke i vještaka građevinske struke, te izvršen uvid u priloženu i pribavljenu dokumentaciju pri čemu je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

- da je na zahtjev Čajić Zuhdije iz Bihaća, rješenjem Službe za urbanističko planiranje i građenje broj: 03/1-23-1-2473/17 od 19.07.2017. godine data pravosnažna urbanistička saglasnost za legalizaciju izgrađenog stambenog objekta na zemljištu označenom kao k.č. br. 134/2 k.o. Izačić po novom katastarskom operatu, odnosno na k.č. br. 1275/97 k.o. Gata Turska po starom katastarskom operatu,
- da je Služba za urbanističko planiranje i građenje izdala situaciju terena broj: 03/1-23-1-2473/17 od 19.07.2017. godine,
- da se na licu mjesta nalazi izgrađeni stambeni objekat, a što je utvrđeno uviđajem na licu mjesta dana 18.10.2017. godine,
- da je k.č. br. 1275/97 pašnjak Čavnik površine 325 m<sup>2</sup> upisana u zemljišnoknjižni uložak broj: 81 k.o. SP\_Gata Turska kao vlasništvo Opštenarodne imovine sa dijelom 1/1,

- da je k.č. br. 134/2 zv. „Okučnica“ Dvorište površine 325 m<sup>2</sup> upisana u posjedovni list br. 631 k.o. Izačić po novom katastarskom operatu kao posjed Vikić (Mustafe) Ibrahima sa dijelom 1/1,
- da je Vikić (Mustafe) Ibrahim umro i da se kao zakonski nasljednici iza istog pojavljuju njegova djeca i to: Vikić Ramiz, Vikić Mustafa, Vikić Hasib i Vikić Refika,
- da je na uviđaju obavljenom dana 18.10.2017. godine saslušan Vikić Hasib koji je izjavio da predmetnu nekretninu ne koristi i da istu nije koristio njegov otac koji je umro prije 16 (šesnaest) godina, a niti njegov djed koji je umro 1984. godine, te se ne protivi zahtjevu Čajić Zuhdije za utvrđivanje prava vlasništva temeljem člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu,
- izvršen je uvid u notarski obrađenu izjavu Vikić Refike date dana 19.11.2012. godine u kojoj stoji da je saglasna kao suposjednik na nekretnini označenoj kao k.č. br. 134 k.o. Izačić da se investitoru Čajić Zuhdiji omogući formiranje građevinske parcele, te izdavanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole,
- da su u službenim prostorijama Gradske uprave Grada Bihaća saslušani Vikić Mustafa i Vikić Ramiz koji su saglasno izjavili da predmetna parcela nikad nije bila u njihovom faktičkom posjedu, a niti ranije u posjedu njihovog oca i djeda, da istu nisu nikad koristili te se shodno tome ne protive zahtjevu Čajić Zuhdije za utvrđivanje prava vlasništva temeljem člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu,
- da je radi utvrđivanja tržišne cijene zemljišta po 1 m<sup>2</sup>, zaključkom Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina br. 06/1-31-4146/17 od 12.03.2018. godine imenovan vještak građevinske struke Amir Nefić koji je u svom nalazu utvrdio da tržišna vrijednost predmetnog zemljišta iznosi 17,00 KM/m<sup>2</sup>,
- da se Gradsko pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik Grada Bihaća ne protivi usvajanju zahtjeva podnosioca uz obavezu plaćanja naknade za utvrđeno pravo vlasništva, a što je utvrđeno saslušanjem zamjenika Gradskog pravobranioca Edine Hajran na usmenoj raspravi održanoj dana 13.12.2018. godine,
- da su stranke u postupku, podnositelj zahtjeva putem punomoćnika i Gradsko pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik Grada Bihaća saglasni sa nalazom i mišljenjem vještaka i izvršenom procjenom tržišne vrijednosti predmetne nekretnine, što je utvrđeno saslušanjem istih

na usmenoj raspravi održanoj dana 13.12.2018. godine.

Obzirom na naprijed navedeno i utvrđeno činjenično stanje iz kojeg proizilazi da je na predmetnoj parceli već izgrađen objekat za koji se naknadno može izdati odobrenje za građenje i da su raspravljani imovinsko-pravni odnosi na predmetnom zemljištu, ocjena je da su ispunjeni uvjeti iz člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine da se u korist Čajić Zuhrije utvrdi pravo vlasništva na predmetnom zemljištu.

Za utvrđivanje prava vlasništva po članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH, imenovani je dužan platiti naknadu za rentu i naknadu za dodijeljeno zemljište, a određenu članovima 62. i 68. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH.

Visina naknade koja se odnosi na naknadu plaćenu ranijem vlasniku za preuzeto zemljište izračunava se na osnovu Odluke Gradskog vijeća, tako da se naknada za građevinsko zemljište u državnoj svojini određuje u novčanom iznosu prema tržišnoj cijeni tog zemljišta koja se utvrđuje od strane ovlaštenog sudskog vještaka.

Kako je ovlašten vještak u svom nalazu i mišljenju naveo da tržišna cijena zemljišta po 1 m<sup>2</sup> iznosi 17,00 KM, visina naknade za zemljište izračunava se tako da se površina zemljišta pomnoži sa cijenom zemljišta po 1 m<sup>2</sup>. Obzirom da je ukupna površina zemljišta 325 m<sup>2</sup>, tržišna cijena zemljišta iznosi:

$$325 \text{ m}^2 \times 17,00 \text{ KM/m}^2 = 5.525,00 \text{ KM}$$

Visina naknade koja se odnosi na plaćanje rente odnosi se na naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture koji mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnine.

Visina naknade po osnovu rente izračunava se na osnovu Odluke Gradskog vijeća o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m<sup>2</sup> korisne stambene površine na području Grada Bihaća u prethodnoj godini („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 6/17), tako što korisnu površinu objekta pomnožimo sa osnovicom i procentom zone u kojoj se objekat nalazi. Obzirom da neto površina objekta za obračun naknade iznosi 64,65 m<sup>2</sup> i da se predmetno zemljište nalazi izvan zone gradskog

građevinskog zemljišta, to se u skladu sa odredbom člana 69. stav 2. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj: 6/09, 1/10, 4/13 i 1/18), naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta – renta utvrđuje na način i u iznosu kao za obuhvat šeste zone gradskog građevinskog zemljišta i iznosi:

$$64,65 \text{ m}^2 \times 900,00 \text{ KM} \times 1\% = 581,85 \text{ KM}$$

Slijedom iznesenog podnosilac zahtjeva je obavezan platiti ukupnu naknadu u iznosu od 6.106,85 KM (slovima: šesthiljadastotinušest 85/100 KM).

Na osnovu naprijed izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja pred Kantonalnim sudom u Bihaću.

Broj: GV-31-13  
31. januar 2019. godine  
Bihać

Predsjedavajući  
Gradskog vijeća  
Davor Župa, s.r.

## 17.

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05) i člana 35. tačka j) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 13/15 i 13/18), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine, donijelo je

### RJEŠENJE

#### O UTVRĐIVANJU PRAVA VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI U KORIST TRNJANIN JASIMA IZ BIHAĆA

1. Trnjanin (Suad) Jasimu iz Bihaća utvrđuje se pravo vlasništva na građevinskom zemljištu u državnoj svojini označenom kao:

- k.č. br. 3141/4 pomoćna zgrada (1) zv. „Okućnica“ površine 42 m<sup>2</sup> i dvorište zv. „Okućnica“ površine 343 m<sup>2</sup> upisana u posjedovni list br. 1412 k.o. Izačić po novom katastarskom operatu,

- k.č. br. 3141/6 prilazni put zv. „Okućnica“ površine 391 m<sup>2</sup> upisana u posjedovni list br. 1412 k.o. Izačić po novom katastarskom operatu,

- k.č. br. 3142/4 zv. „Podkućnica“ oranica/njiva 5. klase površine 368 m<sup>2</sup> upisana u posjedovni list br. 1413 k.o. Izačić po novom katastarskom operatu, odnosno
- k.č. br. 2243/12 kuća, kućište i dvorište površine 385 m<sup>2</sup> upisana u zemljišnoknjižni uložak br. 1163 k.o. SP\_Izačić po starom katastarskom operatu,
- k.č. br. 2243/14 prilazni put površine 391 m<sup>2</sup> upisana u zemljišnoknjižni uložak br. 1163 k.o. SP\_Izačić po starom katastarskom operatu i
- k.č. br. 2243/15 oranica Luka kod Jasike površine 368 m<sup>2</sup> upisana u zemljišnoknjižni uložak br. 1551 k.o. SP\_Izačić po starom katastarskom operatu.
- pravosnažna urbanistička saglasnost broj: 03/1-23-1-3269/15 od 01.12.2016. godine,
- pravosnažna situacija terena broj: 03/1-23-1-3269/15 od 01.12.2016. godine,
- uvjerenje da je izvršeno cijepanje broj: 06/2-30-4323/17 od 21.06.2017. godine,
- izvod iz posjedovnog lista br. 1412 k.o. Izačić,
- izvod iz posjedovnog lista br. 1413 k.o. Izačić,
- zemljišnoknjižni uložak br. 1163 k.o. SP\_Izačić,
- zemljišnoknjižni uložak br. 1551 k.o. SP\_Izačić i
- notarski obrađena izjava Melise Hodžić.

2. Za utvrđeno pravo vlasništva na građevinskom zemljištu imenovani je dužan u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja platiti naknadu u ukupnom iznosu od 3.940,17 KM (slovima: tri hiljade devet stotina i četrdeset 17/100 KM) i to:

- dio naknade koji se odnosi na visinu naknade plaćene ranijem vlasniku za preuzeto zemljište u iznosu od 1.525,20 KM (slovima: hiljadu pet stotina dvadeset i pet 20/100KM),
- dio naknade iz osnova prirodnih pogodnosti građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnine – renta u iznosu od 2.414,97 KM (slovima: dvije hiljade četiri stotine i četrnaest i 97/100 KM).

3. Nakon uplate naknade iz tačke 2. dispozitiva ovog rješenja, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Bihać i Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Bihaća izvršit će brisanje ranijih upisa i uknjižiti pravo vlasništva na zemljištu označenom kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja u korist Trnjanin (Suad) Jasima iz Bihaća.

#### Obrazloženje

Trnjanin Jasim iz Bihaća obratio se ovoj Službi dana 03.07.2017. godine zahtjevom za utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu označenom kao k.č. br. 3141/4, 3141/6 i 3142/4 sve k.o. Izačić po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 2243/12, 2243/14 i 2243/15 sve k.o. Izačić po starom katastarskom operatu.

Uz zahtjev je priložena slijedeća dokumentacija:

U toku dokaznog postupka koji je prethodio donošenju ovog Rješenja izvršen je uvidaj na licu mjesta i održana usmena rasprava u službenim prostorijama Gradske uprave Grada Bihaća uz prisustvo punomoćnika podnosioca zahtjeva, zamjenika Gradskog pravobranioca, vještaka geometra i vještaka građevinske struke, te izvršen uvid u priloženu i pribavljenu dokumentaciju pri čemu je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

- da je na zahtjev Trnjanin Jasima iz Bihaća, rješenjem Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove broj: 03/1-23-1-3269/15 od 01.12.2016. godine data pravosnažna urbanistička saglasnost za legalizaciju izgrađenog stambenog objekta na zemljištu označenom kao k.č. br. 3141/1 i 3142/2 k.o. Izačić po novom katastarskom operatu, odnosno na k.č. br. 2243/1 i 2243/8 k.o. Izačić po starom katastarskom operatu,
- da je Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove izdala pravosnažnu situaciju terena broj: 03/1-23-1-3269/15 od 01.12.2016. godine,
- da je Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina izdala uvjerenje broj: 06/2-30-4323/17 od 21.06.2017. godine da je izvršeno cijepanje zemljišta na k.č. br. 3141/4, 3141/6 i 3142/4 sve k.o. Izačić po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 2243/12, 2243/14 i 2243/15 sve k.o. Izačić po starom katastarskom operatu,
- da su k.č. br. 3141/4 pomoćna zgrada (1) zv. „Okućnica“ površine 42 m<sup>2</sup> i dvorište zv. „Okućnica“ površine 343 m<sup>2</sup> i k.č. br. 3141/6 prilazni put zv. „Okućnica“ površine 391 m<sup>2</sup> upisane u posjedovni list br. 1412 k.o. Izačić po novom katastarskom operatu kao posjed Trnjanin (Suad) Jasima sa dijelom 1/1,
- da je k.č. br. 3142/4 zv. „Podkućnica“ oranica/njiva 5. klase površine 368 m<sup>2</sup> upisana u

- posjedovni list br. 1413 k.o. Izačić po novom katastarskom operatu kao suposjed Hodžić (Suad) Melise rođ. Trnjanin sa dijelom 1/2 i Trnjanin (Suad) Jasima sa dijelom 1/2,
- da su k.č. br. 2243/12 kuća, kućište i dvorište površine 385 m<sup>2</sup> i k.č. br. 2243/14 prilazni put površine 391 m<sup>2</sup> upisane u zemljišnoknjižni uložak br. 1163 k.o. SP\_Izačić kao suvlasništvo Opštenarodne imovine sa dijelom 1/15 i Trnjanin (Suad) Jasima sa dijelom 14/15,
  - da je k.č. br. 2243/15 oranica Luka kod Jasike površine 368 m<sup>2</sup> upisana u zemljišnoknjižni uložak br. 1551 k.o. SP\_Izačić kao suvlasništvo Opštenarodne imovine sa dijelom 1/15, Trnjanin (Suad) Jasima sa dijelom 7/15 i Hodžić (Suad) Melise sa dijelom 7/15,
  - izvršen je uvid u notarski obrađenu izjavu Hodžić Melise date dana 04.10.2017. godine u kojoj stoji da je saglasna da se na predmetnim parcelama utvrdi pravo vlasništva u korist Trnjanin Jasima,
  - da je radi utvrđivanja tržišne cijene zemljišta po 1 m<sup>2</sup>, zaključkom Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina br. 06/1-31-3075/17 od 12.03.2018. godine imenovan vještak građevinske struke Samir Hajdarević koji je u svom nalazu utvrdio da tržišna vrijednost predmetnog zemljišta iznosi 20,00 KM/m<sup>2</sup>,
  - da se Gradsko pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik Grada Bihaća ne protivi usvajanju zahtjeva podnosioca,
  - da su stranke u postupku, podnositelj zahtjeva putem punomoćnika i Gradsko pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik Grada Bihaća saglasni sa nalazom i mišljenjem vještaka i izvršenom procjenom tržišne vrijednosti predmetnih nekretnina, što je utvrđeno saslušanjem istih na usmenoj raspravi održanoj dana 08.01.2019. godine,
  - da je Služba za urbanističko planiranje i građenje dostavila podatak da neto korisna površina predmetnog izgrađenog stambenog objekta iznosi 268,33 m<sup>2</sup>, te da predmetno zemljište ne pripada niti jednoj od utvrđenih stambenih zona.

Obzirom na naprijed navedeno i utvrđeno činjenično stanje iz kojeg proizilazi da je na predmetnim parcelama već izgrađen objekat za koji se naknadno može izdati odobrenje za građenje i da su raspravljani imovinsko-pravni odnosi na predmetnom zemljištu, ocjena je da su ispunjeni uvjeti iz člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i

Hercegovine da se u korist Trnjanin Jasima utvrdi pravo vlasništva na predmetnom zemljištu.

Za utvrđivanje prava vlasništva po članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH, imenovani je dužan platiti naknadu za rentu i naknadu za dodijeljeno zemljište, a određenu članovima 62. i 68. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH.

Visina naknade koja se odnosi na naknadu plaćenu ranijem vlasniku za preuzeto zemljište izračunava se na osnovu Odluke Gradskog vijeća, tako da se naknada za građevinsko zemljište u državnoj svojini određuje u novčanom iznosu prema tržišnoj cijeni tog zemljišta koja se utvrđuje od strane ovlaštenog sudskog vještaka.

Kako je ovlaštenu vještak u svom nalazu i mišljenju naveo da tržišna cijena zemljišta po 1 m<sup>2</sup> iznosi 20,00 KM, visina naknade za zemljište izračunava se tako da se površina zemljišta pomnoži sa cijenom zemljišta po 1 m<sup>2</sup>. Ukupna površina građevinskog zemljišta iznosi 1144 m<sup>2</sup> ali je na istom upisano suvlasništvo Opštenarodne imovine sa dijelom od 1/15, što znači da udio Opštenarodne imovine iznosi 76,26 m<sup>2</sup> i da površina od 76,26 m<sup>2</sup> predstavlja građevinsko zemljište koje se dodjeljuje. Prema tome tržišna cijena zemljišta iznosi:

$$76,26 \text{ m}^2 \times 20,00 \text{ KM/m}^2 = 1.525,20 \text{ KM}$$

Visina naknade koja se odnosi na plaćanje rente odnosi se na naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture koji mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnine.

Visina naknade po osnovu rente izračunava se na osnovu Odluke Gradskog vijeća o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m<sup>2</sup> korisne stambene površine na području Grada Bihaća u prethodnoj godini („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 6/17), tako što korisnu površinu objekta pomnožimo sa osnovicom i procentom zone u kojoj se objekat nalazi. Obzirom da neto površina objekta za obračun naknade iznosi 268,33 m<sup>2</sup> i da se predmetno zemljište nalazi izvan zone gradskog građevinskog zemljišta, to se u skladu sa odredbom člana 69. stav 2. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj: 6/09, 1/10, 4/13 i 1/18), naknada iz osnova prirodnih pogodnosti

gradskog građevinskog zemljišta – renta utvrđuje na način i u iznosu kao za obuhvat šeste zone gradskog građevinskog zemljišta i iznosi:

$268,33 \text{ m}^2 \times 900,00 \text{ KM} \times 1\% = 2.414,97 \text{ KM}$

Slijedom iznesenog podnosilac zahtjeva je obavezan platiti ukupnu naknadu u iznosu od 3.940,17 KM (slovima: tri hiljade devet stotina i četrdeset 17/100 KM)

Na osnovu naprijed izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja pred Kantonalnim sudom u Bihaću.

Broj: GV-31-14	Predsjedavajući
31. januar 2019. godine	Gradskog vijeća
Bihać	Davor Župa, s.r.

## 18.

Na osnovu člana 64. stav (2) tačka j) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br: 3/16), Statutarna komisija na sjednici održanoj dana 04.02.2019. godine, utvrdila je

### PLAN

#### LOKACIJA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA BIHAĆA

#### - PREČIŠĆENI TEKST-

#### DIO PRVI - UVOD

##### Tačka 1.

Planom lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća (u daljem tekstu: Plan), određuje se način postavljanja objekata, uređjaja i urbanog mobilijara u smislu člana 3. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području grada Bihać (u daljem tekstu: Odluka).

##### Tačka 2.

Korištenje javnih površina u Bosanskoj ulici, koja se nalazi u nultoj zoni utvrđenoj Odlukom, definisano je Projektom popločanja Bosanske ulice i urbanističko-tehničkim uvjetima definiranim istim.

##### Tačka 3.

(1) Plan sadrži tekstualni i grafički dio.

(2) Tekstualni dio Plana sadrži bliži opis urbanističko-tehničkih uslova za svaki pojedini objekat, odnosno lokaciju, namjenu, vrstu djelatnosti koja će se obavljati na postojećim, odnosno planiranim lokacijama.

(3) Grafički dio Plana sadrži prikaz postojećih privremenih objekata i planiranih lokacija za privremene objekte, odnosno namjene iz člana 3. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području grada Bihaća sa odgovarajućim oznakama, a isti se nalazi u Službi za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša (u daljem tekstu: Služba).

#### DIO DRUGI - POSTAVLJANJE MONTAŽNOG OBJEKTA TIPA KIOSK

##### Tačka 4.

(1) Kiosk je montažno-demontažni lako prenosivi objekat, koji se ne može zidati, već samo postaviti na predviđenu lokaciju na javnoj površini i na tom mjestu finalizirati montažom dodatnih elemenata, minimalnim radovima na izradi podloge i priključiti na komunalnu infrastrukturu.

(2) Ukoliko zbog tehničke izvedbe i načina građenja ne postoji mogućnost manipulativnog premještanja i uklanjanja kioska s lokacije na kojoj je postavljen, a zemljište se privodi namjeni utvrđenoj planskim dokumentom, privremeni korisnik je dužan isti ukloniti s predmetne lokacije.

(3) Kiosk, ovisno o namjeni, obogaćuje ponudu trgovine na malo izvan prodavaonica i tržnica i ponudu uslužnih djelatnosti, osobito za pješake u kretanju u dijelovima naselja u kojima je takva ponuda deficitarna zbog etapnosti gradnje naselja ili ekonomskih i prostornih mogućnosti realizacije pratećih sadržaja u postojećim naseljima, a postavlja se privremeno na javne površine.

(4) Kiosk se postavlja na lokaciju čija je maksimalna površina do 25 m<sup>2</sup>.

##### Tačka 5.

Kriteriji za određivanje lokacija za postavljanje kioska su:

- prostorno urbanistički uvjeti,
- koncentracija korisnika,
- atraktivnost prostora,

- d) blizina javnog prometa ili korištenja drugih javnih sadržaja,
- e) deficitarnost određenih sadržaja na konkretnom području.

#### **Tačka 6.**

(1) Uvjeti za postavljanje kioska su:

a) Komunalni uvjet

Kiosk mora imati priključak na električnu mrežu za rasvjetu te priključak na vodovod i kanalizaciju, ovisno o djelatnosti koja se u kiosku obavlja.

b) Sanitarni uvjet

1) Unutrašnjost kioska mora biti izrađena od materijala koji se lako čisti te, ovisno o djelatnosti koja se u kiosku obavlja, mora imati riješeno provjetranje, odnosno mora biti opskrbljen zračnim filterima koji moraju biti ugrađeni u odobreni volumen kioska.

2) Na objektima kioska nije dozvoljeno postavljanje klima uređaja.

3) Na vanjskom plaštu kioska nije dopušteno na vidljiv način montirati instalacije ili dijelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju.

4) Ovisno o djelatnosti koja se u kiosku obavlja, kiosk mora zadovoljavati posebne propise vezane uz sanitarne uvjete.

c) Prometni uvjet

Svaki pojedini kiosk i grupe kioska moraju biti smješteni tako da kod postavljanja ne umanjuju preglednost ili ometaju promet pješaka i vozila.

d) Oblikovni i prostorni uvjeti

1) Kiosk je arhitektonski element u prostoru koji svojim oblikovanjem mora biti usklađen s prostorom u kojem se nalazi.

2) Kiosk je izrađen od metalne konstrukcije sa staklenom ili metalnom ispunom, ostavlja se i mogućnost kombiniranja sa imitatom drvenih elemenata u duhu savremenog arhitektonskog izraza.

3) Boja kioska ne smije biti upadljivih intenzivnih boja i određuje se za svaku lokaciju.

4) Staklo mora biti prozirno, bezbojno.

5) Na korisničkom dijelu kioska dozvoljeno je postaviti ravnu tipsku tendu s mehanizmom za uvlačenje, bez reklamnih poruka, neupadljivih boja.

6) Na kiosk je dozvoljeno postaviti natpis i logo s imenom tvrtke bez reklamnih ili drugih promidžbenih poruka.

### **DIO TREĆI - POSTAVLJANJE MONTAŽNO DEMONTAŽNOG OBJEKTA**

#### **Tačka 7.**

Montažno demontažni objekat je objekat koji se ne može zidati, već samo postaviti na predviđenu lokaciju na javnoj površini i na tom mjestu finalizirati montažom dodatnih elemenata, minimalnim radovima na izradi podloge i priključiti na komunalnu infrastrukturu.

#### **Tačka 8.**

Veličina, oblik montažno demontažnog objekta, kao i uvjeti za njegovo postavljanje (komunalni, sanitarni, prometni, oblikovni i prostorni uvjeti), utvrdit će se urbanističko tehničkim uvjetima datim od strane gradskog organa uprave nadležnog za poslove prostornog uređenja i građenja.

### **DIO ČETVRTI - ZADRŽAVANJE OBJEKATA MONTAŽNE IZVEDBE**

#### **Tačka 9.**

(1) Ovim Planom se zadržavaju postojeći objekti tipa «Grupex», «Krivaja», «Bak» Breza, koji nisu prenosivi uz uvjet da su ispoštovani kriteriji za određivanje lokacije iz tačke 5., te uvjeti iz tačke 6., osim uvjeta iz stava (1) tačka b) alineja 4) ovog Plana.

(2) Montažni objekat je izrađen od armiranobetonske montažne konstrukcije sa ispunom od siporexa ili cigle.

(3) Montažni objekat, se postavlja na javnu površinu tako da je konstruktivni sistem objekta montažni, finalno se obrađuju ugradnjom dodatnih elemenata. Objekat se postavlja na temeljnu ploču i priključuje na komunalnu infrastrukturu.

(4) Montažni objekat je postavljen na lokaciju maksimalne površine do 25 m<sup>2</sup>.

#### **Tačka 10.**

(1) U montažnom objektu obavljaju se trgovina na malo, uslužna i zanatska djelatnost:

a) trgovina na malo:

1) trgovina mješovitom robom (trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima),

2) trgovina novinama i duhanskim preradevinama,

3) trgovina cvijećem,

4) trgovina suvenirima,

5) prodaja knjiga, papirne konfekcije i sl.,

6) prodaja lutrije;

b) uslužne djelatnosti: ugostiteljstvo (objekt brze prehrane, prodaja kolača, prodaja pekarskih proizvoda, bistro),

c) zanatske djelatnosti (optičar, ključar, frizer i sl.)

(2) Nije dopušteno obavljanje djelatnosti koje proizvode prašinu, buku i neugodne mirise.

## **DIO PETI - POSTAVLJANJE LJETNE BAŠTE NA OTVORENOM PROSTORU**

### **Tačka 11.**

(1) Ljetne bašte se postavljaju radi pružanja ugostiteljskih usluga na otvorenom prostoru, postavljanjem stolova i stolica, te naprava za zaštitu od sunca i atmosferilija tokom cijele godine.

(2) Ljetna bašta može imati i zaštitnu ogradu, a što se utvrđuje urbanističko-tehničkim uvjetima koje određuje Služba za urbanističko planiranje i građenje.

### **Tačka 12.**

(1) Ljetne bašte se postavljaju na slobodnoj javnoj površini u svemu prema Planu bez mogućnosti postavljanja na drugim mjestima označenima kao parkirališno mjesto, na javnoj zelenoj površini u parkovima, drvoredima, na ozelenjenim dijelovima zemljišta oko i između zgrada, bez ostakljivanja ili na bilo koji drugi način pretvaranja u zatvorene prostore.

(2) Ljetna bašta je opremljena tako da se može samostalno obavljati isključivo ugostiteljska djelatnost i to tako da se postavlja pokretni šank sa rashladnom vitrinom uz koju se postavlja oprema ljetne bašte. Pokretni šank mora imati uvjete za priključenje na infrastrukturu i to napajanje električnom energijom, vodom i riješenom odvodnjom otpadnih voda i u svemu prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Sl.novine FBiH“, br. 23/96, 46/98, 37/00, 36/02,46/03).

### **Tačka 13.**

Zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja ljetne bašte mora osigurati nesmetano korištenje zgrada i drugih objekata, urbane opreme kao što su klupe za sjedenje, kante za otpatke, stalci za bicikle, te se ne smije ugroziti sigurnost i redovan protok sudionika u prometu i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi kao što su hitna pomoć, policija, vatrogasna vozila, komunalna služba i slično.

### **Tačka 14.**

(1) Pokretni šank i rashladna vitrina se ugrađuju u konstrukciju koja se može montirati i demontirati.

(2) Oblikovno, ljetna bašta mora biti prilagođena ambijentu i savremenim trendovima. Privremeni objekti koji se interpoliraju u postojeći ambijent moraju se obraditi tako da izražavaju karakter mjesta u savremenom arhitektonskom izrazu u svemu prema urbanističko-tehničkim uvjetima koje određuje Služba za urbanističko planiranje i građenje.

### **Tačka 15.**

(1) Opremu ljetne bašte čine stolovi, stolice, zaštitna naprava od sunca i atmosferilija.

(2) Ako se postavlja ograda otvorene ljetne bašte, vanjski rub odobrene ljetne bašte je i vanjski rub ograde (npr. žardinjere i sl.).

(3) Unutar prve zone stolovi i stolice moraju biti izrađeni od prirodnog materijala a prema urbanističko-tehničkim uvjetima koje određuje Služba za urbanističko planiranje i građenje.

(4) Na drugim se gradskim područjima mogu postavljati i plastični stolovi i stolice koji moraju biti jednostavnog oblika.

### **Tačka 16.**

(1) Naprava za zaštitu ljetne bašte od sunca i atmosferilija je suncobran.

(2) Iznimno, zaštitna naprava može biti slobodnostojeća tenda postavljena na konstrukciju, s mehanizmom za uvlačenje ili sklapanje (u daljnjem tekstu: tenda), ako je postavljanje tende sastavni dio projekta uređivanja pojedine javne površine, u skladu sa grafičkim dijelom ovog Plana.

(3) Postavljen i otvoren suncobran, odnosno tenda, mogu natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene ljetne bašte, bez zatvaranja bočnih vertikalnih strana. Prilikom

postavljanja suncobrana posebno voditi računa da isti niti na jedan način ne uništavaju zasađeno drveće i sl.

(4) Suncobrani i tende ispred ugostiteljskih objekata u nultoj zoni, ul. Kulina Bana, ul. Kralja Tvrtka i ul. Nurije Pozderca moraju biti jednoobrazni.

(5) U nultoj i prvoj zoni dozvoljeno je postavljanje reklamnih natpisa na suncobranima i tendama prema urbanističko-tehničkim uvjetima koje određuje Služba za urbanističko planiranje i građenje.

#### **Tačka 17.**

(1) Ograda ljetne bašte, visine je do 100 cm i, bez obzira na vrstu materijala, ne smije se pričvršćivati na javnu površinu i postavljati u pješačkoj zoni, osim u slučajevima, u kojima se za potrebe postavljanja ljetne bašte mora postaviti pomična montažna podloga.

(2) Kao ograda mogu se postaviti vaze ili žardinjere izrađene od drveta ili keramike (npr. terakota i sl.), a iznimno, od kvalitetne plastike kao imitata keramike. Ograda može biti od lijevano-željeznih profiliranih šipki jednostavnog oblika, s umetnutim ili ugrađenim vazama ili žardinjerama dok ostali elementi ograde treba da budu transparentno izvedeni do visine stolova.

(3) Ograda od žardinjera može imati nadogradnju na žardinjeri od rastera drvenih letvica.

(4) Iznimno, ako se otvorena ljetna bašta postavlja uz rub pješačkog nogostupa prema kolniku zbog ograničenog prostora za postavljanje otvorene ljetne bašte, ograda se može postaviti od prozirnih tvrdih bezbojnih ploča imitata stakla, kao što su pleksiglas, leksan i slično, bez reklamnih poruka.

(5) Biljni materijal za sadnju u vazama i žardinjerama su penjačice, cvjetnice, manje ukrasno grmlje.

#### **Tačka 18.**

(1) Ljetna bašta postavlja se na opločenu ili asfaltiranu površinu koja se koristi bez postavljanja tapisona, tepiha, izravnavanja tla, pričvršćivanja stolova, stolica i ograde za tlo ili slično.

(2) Iznimno, ako se radi o ukošenoj ili neravnoj javnoj površini, može se postaviti pomična montažna podloga, na podkonstrukciji izrađena od obrađenih dasaka kao brodski pod.

(3) Pomična montažna podloga mora imati ugrađenu ogradu, jednostavnog oblika, minimalno na stranicama na kojima je hodna ploha javne površine niža od hodne plohe montažne podloge, prirodnih boja ili sličnih tamnijih neupadljivih boja, bez postavljanja tepiha, tapisona ili druge vrste prekrivala.

(4) Radi svrhovitog korištenja javnih površina, prigodom postavljanja ljetnih bašta, u pravilu, određuju se dimenzije:

- a) minimalna širina prolaza koju treba osigurati između postavljene otvorene terase te horizontalne ili vertikalne zapreke je 180 cm (da se mogu mimoći dvojica invalidska kolica);
- b) minimalna preporučljiva širina stola je promjera 60 cm;
- c) minimalna upotrebna površina jedne stolice je 75/90 cm (proces sjedenja);
- d) minimalna upotrebna površina stola promjera 60 cm sa četiri stolice je 105/130 cm, a prolaz između stolova promjera 60 cm je 130 cm.

(5) Ako se ljetne bašte postavljaju u nizu, moraju biti usklađene po vrsti, dimenziji i boji.

#### **Tačka 19.**

(1) U ljetnoj bašti nije dozvoljeno postavljanje roštilja, ražnja, fontane, niti je dozvoljeno izvođenje muzike uživo. Korištenje akustičih uređaja u zatvorenim i na otvorenim prostorima dozvoljeno je pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti od buke USK-a („Službeni glasnik USK-a“ br. 3/13).

(2) U postupku pokrenutom po zahtjevu za izdavanje odobrenja za postavljanje ljetne bašte na saobraćajnoj površini, Služba za urbanističko planiranje i građenje, po službenoj dužnosti pribavlja mišljenje nadležne ustanove, o ispunjenosti uslova utvrđenih Zakonom o cestama.

### **DIO ŠESTI - POSTAVLJANJE SLOBODNOSTOJEĆIH REKLAMNIH PANOJA (DISPLEJ, CITY LIGHT, SNOP DIJAZOZITIVA, OGLASA OBJAVA, I SL.)**

#### **Tačka 20.**

(1) Elektronski displej, city light, snop dijapozitivi se postavljaju na javnu površinu i površinu vidljivu sa javne površine, radi reklamiranja.

(2) Lokacije za privremeno postavljanje reklamnih oznaka na javnim površinama, kao i



bliže uslove za postavljanje određene vrste oglasnog sredstva (displej, city light, oglasi objava i dr.) date su u grafičkom prilogu ovog Plana.

(3) Maksimalna površina reklamnog panoa tipa Jumbo, određuje se na max. 12m<sup>2</sup> površine plakata.

(4) Izuzetno, može se odobriti privremeno postavljanje opreme za javno oglašavanje na mjestima koja nisu određena ovim Planom, kao i odrediti mjesta za slobodno plakiranje, ako postojeći objekti ne zadovoljavaju povećanu potrebu za oglašavanjem povodom kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija, ili predizbornih kampanja, a na osnovu urbanističko-tehničkih uvjeta koje određuje Služba za urbanističko planiranje i građenje.

## **DIO SEDMI - POSTAVLJANJE STOLOVA ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA**

### **Tačka 21.**

(1) Ispred objekta ili poslovnih prostorija u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost dozvoljava se postavljanje stolova i formiranje ljetne bašte na javnoj površini.

(2) Stolovi se postavljaju u površini prema urbanističko-tehničkim uvjetima koje određuje Služba.

(3) Unutar nulte i prve zone, stolovi i stolice moraju biti izrađeni od prirodnog materijala.

(4) Na drugim gradskim područjima mogu se postavljati i plastični stolovi i stolice koji moraju biti jednostavnog oblika.

(5) Stolovi se, u pravilu, postavljaju bez ograđivanja.

### **Tačka 22.**

Naprava za zaštitu od sunca i atmosferilija površine na kojoj su postavljeni stolovi je suncobran, a isti se postavlja prema uslovima utvrđenim u tački 16. ovog Plana.

### **Tačka 23.**

(1) Stolovi se postavljaju na pločnicima uz sljedeće uvjete:

Min. širina pločnika	Min. širina prolaza za pješake	Min. širina zaštitog pojasa	Max. širina bašte
3,50 m	1,00 m	0,50 m	2,00 m
4,50 m	1,20 m	0,50 m	2,80 m

(2) Otvorene terase se postavljaju uz sljedeće uvjete:

- minimalna širina prolaza između postavljene otvorene terase, te horizontalne ili vertikalne zapreke je 180 cm (širina potrebna za mimoilaženje dvoja invalidska kolica);
- minimalna širina stola je promjera 60 cm;
- minimalna upotrebna površina jedne stolice je 75/90 cm
- minimalna upotrebna površina stola promjera 60 cm sa četiri stolice je 105/130 cm, a prolaz između stolova promjera 60 cm je 130 cm.

(3) Ako se grupe stolova postavljaju u nizu, razlika između ugostiteljskih objekata ostvaruje se različitom opremom otvorene terase koja se međusobno usklađuje po vrsti, dimenziji i boji.

(4) Prilikom postavljanja stolova na pločnicima ne smije se ometati funkcija kolskog i pješačkog saobraćaja:

- u zoni raskrsnice,
- u zoni širine pješačkog prelaza,
- u širini kolskog pristupa objektu,
- na dijelu pločnika kojim se obezbjeđuje pješački pristup objektu.

### **Tačka 24.**

(1) Na ravnom terenu elementi ljetne bašte postavljaju se direktno na teren bez podnih platformi, bez ikakvog oblaganja ili postavljanja itisona ili sličnih pokrivala.

(2) Na terenu koji je u nagibu površina za upotrebu stolova ima podnu platformu od montažno-demontažnih elemenata postavljenu na način koji obezbjeđuje redovno komunalno održavanje javne površine. Prilikom izrade podne platforme maksimalno dozvoljena visina iznad nivoa trotoara iznosi 45 cm.

(3) Materijalizacija poda: drvo, rebrasti lim, sintetički materijali.

### **Tačka 25.**

(1) Ograđivanje prostora koji se koristi za postavljanje stolova nije dozvoljeno ukoliko se ne planira postavljanje podne platforme koje moraju da imaju ogradu.

(2) U općem slučaju elementi ograde treba da budu transparentno izvedeni do visine stolova.

(3) U svrhu estetskog oblikovanja za ograđivanje iznimno mogu se koristiti žardinjere.

**Tačka 26.**

Na javnoj površini ispred ugostiteljskog objekta nije dopušteno:

- a) zidanje bilo kakvih zidova, ograde,
- b) podnih platoa i zastakljivanje istih, odnosno zatvaranje površine na koju se postavljaju stolovi;
- c) izgradnja krovnih konstrukcija;
- d) postavljanje fiksnih podija i ograda koji ometaju pristup komunalnim instalacijama, šahtovima i protivpožarnim hidrantima i prolaz interventnim komunalnim protivpožarnim i drugim službenim vozilima,
- e) postavljanje šanka.

**DIO OSMI - POSTAVLJANJE  
PRODAJNOG STOLA ILI POKRETNE  
TEZGE****Tačka 27.**

(1) Prodajni stol ili pokretna tezga je tipski, otvoreni, lako pokretni objekat za izlaganje i prodaju robe, izrađen od drveta, metala ili plastike, jednostavnog i modernog oblika, tako da se rasklapanjem pretvara u horizontalnu ili vertikalnu površinu za izlaganje ili prodaju robe.

(2) Izuzetno, zbog specifičnih potreba dopuštena je zatvorena konstrukcija prodajnog stola ili pokretne tezge za izlaganje i prodaju robe. Zatvorena konstrukcija mora biti izrađena od drveta, metala ili plastike, jednostavnog i modernog oblika i estetski prilagođena okolini u koju se postavlja.

(3) Prodajni stol ili pokretna tezga postavlja se privremeno na javnu površinu i služi za:

- a) prodaju čestitki, razglednica, cvijeća, prskalica i drugih ukrasnih predmeta povodom novogodišnjih, državnih, vjerskih i drugih praznika,
- b) prodaju osvježavajućih napitaka, prehrane u originalnom pakovanju, suvenira, proizvoda, starih i tradicionalnih zanata i domaće radinosti.
- c) prodaju knjiga, novina, stripova i umjetničkih slika
- d) prodaju drugih proizvoda za vrijeme održavanje manifestacija, kojima je pokrovitelj Grad Bihać.

(4) Prodajna roba, priključci, pribor i otpad moraju biti smješteni unutar prodajnog stola ili pokretne tezge. Prodajna roba se ne može izlagati na konstruktivnim elementima prodajnog stola

ili pokretne tezge, tende, suncobrana ili zaštitnog platna.

(5) Korisnik javne površine je dužan da prostor oko prodajnog stola ili pokretne tezge držati u urednom i čistom stanju.

**Tačka 28.**

(1) Kriteriji za određivanje lokacija za postavljanje prodajnih stolova ili pokretnih tezgi su:

- a) prostorno urbanistički uvjeti;
- b) koncentracija korisnika;
- c) blizina javnog prometa ili korištenje nekih drugih javnih sadržaja;
- d) potreba za održavanje manifestacija i sličnih sadržaja.

(2) Uvjeti koje treba zadovoljiti prodajni stol ili pokretna tezga:

a) Estetski uvjet

1) Kao zaštita od sunca i atmosferilija može se, neposredno uz prodajni stol ili pokretnu tezgu ili na njoj, postaviti suncobran manjih dimenzija, odnosno može se, iznad radne plohe izvesti jednostavna nosiva sklopiva konstrukcija za natkrivanje zaštitnim platnom.

2) Suncobran ili zaštitno platno mogu biti bijele, krem ili sličnih neupadljivih boja, odnosno, iznimno, crveni.

b) Energenti

Prodajni stol ili pokretne tezge, u pravilu, imaju priključak na električnu mrežu preko sistema javne rasvjete.

c) Mobilnost

Pokretna naprava koja je mobilna - tipa kolica (ugradnjom kotača ili slično), ne mogu ostati na javnoj površini nakon isteka radnog vremena.

d) Naziv djelatnosti

Naziv djelatnosti ili usluge ističe se na vanjskom dijelu naprave. Površina naprave ne koristi se za oglašavanje drugih proizvoda.

**Tačka 29.**

(1) Prodajni stol ili pokretna tezga za prigodne manifestacije postavlja se na javne površine prigodom novogodišnjih ili drugih praznika. Isti se postavljaju na određenu lokaciju prema unaprijed određenom rasporedu u prostoru prema urbanističko-tehničkim uvjetima koje određuje Služba.

(2) Predviđena je maksimalna tlocrtna površina od 4 m<sup>2</sup>, unutar čega se moraju nalaziti prodavač, sva prodajna roba, pribor, priključci i otpad.

#### **Tačka 30.**

(1) Prodajni stol ili pokretna tezga za prodaju novina, stripova ili knjiga je otvorenog tipa, maksimalne tlocrtno površine do 2 m<sup>2</sup>.

(2) Pokretna tezga za prodaju suvenira, umjetničkih slika, cvijeća i sl. je otvorenog tipa, maksimalne tlocrtno površine do 2 m<sup>2</sup>.

### **DIO DEVETI - POSTAVLJANJE PRODAJNO- IZLOŽBENOG PULTA ISPRED TRGOVINSKIH I USLUŽNIH OBJEKATA**

#### **Tačka 31.**

(1) Slobodnostojeća i zidna vitrina su objekti koji se postavljaju radi izlaganja i reklamiranja robe van poslovnog prostora, u skladu sa ovim Planom.

(2) Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za postavljanje slobodnostojeće i zidne vitrine, dužan je da uz zahtjev priloži dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja poslovnog objekta, odnosno prostora koji se nalazi u neposrednoj blizini javne površine na kojoj se postavlja vitrina.

#### **Tačka 32.**

(1) Vitrina mora biti izrađena od materijala koji su u skladu sa estetskim i oblikovnim karakteristikama objekta ispred kojeg se postavljaju. Zidna vitrina treba da prati raster otvora na građevini, a širina ne smije da bude veća od 20 cm u odnosu na zid građevine na koju se postavlja. Vitrina se može osvijetliti diskretnim osvjetljenjem.

(2) Ukoliko ima više podnosilaca zahtjeva, prednost ima podnosilac zahtjeva čiji poslovni objekat nema ulični izlog.

(3) Za izlaganje i prodaju robe na prodajno-izložbenom pultu ispred trgovinskih i uslužnih objekata može se odobriti korištenje javne površine, u maksimalnoj širini od 1,50m i maksimalnoj dužini prednje fasade trgovinskog i uslužnog objekta, izuzimajući ulaze u iste, s tim da ukupno odobrena površina ne može biti veća od 10 m<sup>2</sup>.

### **DIO DESETI - POSTAVLJANJE RASHLADNOG UREĐAJA ZA PRODAJU NAPITAKA, INDUSTRIJSKOG SLADOLEDA, APARATA ZA KOKICE, KESTENJE, KUKURUZ, PALAČINKE I UREĐAJA ZA PEČENJE PEČENJARSKIH PROIZVODA**

#### **Tačka 33.**

(1) Aparati za kokice, kestenje, kukuruz, palačinke i uređaji za pečenje pečenjarskih proizvoda (ribe, pilići i sl) postavljaju se na javnoj površini, pod uslovom da zauzima najviše 2 m<sup>2</sup>.

(2) Rashladni uređaj za prodaju napitaka, industrijskog sladoleda i kremova postavlja se na javnoj površini pod uslovom da zauzima najviše 2 m<sup>2</sup>.

(3) Ispred poslovnog objekta mogu se postaviti najviše tri rashladna uređaja.

(4) Izuzetno, prodaja industrijskog sladoleda i kremova u nultoj zoni može da se obavlja putem pokretnih kolica.

#### **Tačka 34.**

(1) Prilikom izdavanja odobrenja za privremeno postavljanje rashladnog uređaja, prednost ima podnosilac zahtjeva koji ima poslovnu prostoriju u neposrednoj blizini javne površine gdje se postavlja uređaj (slastičarnu, mliječni restoran i sl.).

(2) Izuzetno, može se postaviti pokretna naprava zatvorenog tipa-ugostiteljska prikolica za prodaju palačinaka, maksimalne tlocrtno površine do 6 m<sup>2</sup>.

### **DIO JEDANAESTI - POSTAVLJANJE OBJEKATA ZA IZVOĐENJE ZABAVNIH PROGRAMA (CIRKUSKI ŠATORI, ZABAVNI PARK, APARATI I UREĐAJI ZA ZABAVU I SL.)**

#### **Tačka 35.**

(1) Objekti za izvođenje zabavnih programa mogu se postavljati i na javnoj zelenoj površini pod uslovom da se zelena površina nakon korištenja dovede u prvobitno stanje.

(2) Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za postavljanje cirkusa ili zabavnog parka, dužan je da dostavi grafički prilog sa situacijom ukupne površine koju zauzima cirkus

ili zabavni park, odnosno površinu koju zauzima svaki aparat za zabavu, njihov broj i vrstu.

### **DIO DVANAESTI -POSTAVLJANJE BINA ZA PRIGODNE MANIFESTACIJE**

#### **Tačka 36.**

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za postavljanje objekta za izvođenje zabavnih programa na javnoj površini na kojoj se postavlja pozornica ili drugi montažno-demontažni objekat privremenog karaktera (npr. "Una regata", «Bihaćko ljeto» i druge manifestacije), dužan je da priloži idejno rješenje konstrukcije.

### **DIO TRINAESTI - POSTAVLJANJE GRAĐEVINSKIH FASADNIH SKELA**

#### **Tačka 37.**

Postavljanje ograda oko gradilišta i građevinskih fasadnih skela na javnim površinama radi izvođenja građevinskih radova na objektima, dozvoljeno je u skladu sa usvojenim planom gradilišta i planiranom dinamikom radova.

### **DIO ČETRINAESTI - DEPONOVANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA**

#### **Tačka 38.**

(1) Deponovanje građevinskog materijala na javnim površinama radi izvođenja građevinskih radova na objektima, dozvoljeno je u skladu sa usvojenim planom gradilišta i planiranom dinamikom radova.

(2) Izvođač radova je dužan da deponovani građevinski materijal zaštititi od rasturanja odgovarajućom ogradom, a da nakon završetka radova javnu površinu dovede u prvobitno stanje, odnosno stanje predviđeno planskom dokumentacijom.

(3) Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za deponovanje građevinskog materijala radi izvođenja građevinskih radova, dužan je uz zahtjev priložiti:

- a) odobrenje za izgradnju, odnosno potvrdu o prijavi početka radova, ako se radi o izgradnji ili rekonstrukciji objekta,
- b) plan gradilišta ili šemu organizacije za veća gradilišta ili skicu zauzeća za deponovanje građevinskog materijala,
- c) rješenje o izmjeni režima saobraćaja, koje prethodno donosi organ nadležan za saobraćaj i puteve.

### **DIO PETNAESTI - OSTALA KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA**

#### **Tačka 39.**

Javne površine mogu se koristiti za:

- a) parkiranje motornih vozila,
- b) postavljanje objekata jednostavnih usluga u nepokretnom ili priključnom vozilu,
- c) postavljanje reklamnih balona,
- d) postavljanje dječijih autića i vozila,
- e) postavljanje klizališta,
- f) održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih, humanitarnih i drugih manifestacija i
- g) druge specifične sadržaje.

### **DIO ŠESNAESTI - ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Tačka 40.**

Prečišćeni tekst Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća sadrži odredbe:

- a) Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 4/15)
- b) Izmjena i dopuna Grafičkog dijela Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 6/15)
- c) Odluke o izmjenama Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 14/15)
- d) Odluke o izmjenama Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 6/16)
- e) Odluke o izmjenama i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 13/18)

#### **Tačka 41.**

Prečišćeni tekst Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: GV-23-5-24  
4. februar 2019. godine  
Bihać

Predsjedavajući  
Gradskog vijeća  
Davor Župa, s.r.

<b>PLAN</b> <b>lokacija za korištenje javnih površina na području općine Bihać</b> <b>(GRAFIČKI DIO)</b>
<b>I. Postavljanje montažnog objekta tipa kiosk</b>
<b>1. LOKALITET „CENTAR“</b>
<b>Ul. Bedem</b> Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 5,30 (m) Lokacija broj 0 Privremeni objekat dimenzija 2,40 x 3,60 (m)
<b>Ul. Bosanska</b> Lokacija broj 13 Privremeni objekat dimenzija 2,60 x 2,60 (m) Lokacija broj 14 Privremeni objekat dimenzija 2,60 x 2,60 (m) Lokacija broj 15 Privremeni objekat dimenzija 2,60 x 2,60 (m) Lokacija broj 16 Privremeni objekat dimenzija 2,60 x 2,60 (m) Lokacija broj 16A Privremeni objekat dimenzija 4,70 x 2,45 (m) Lokacija broj 17 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m) Lokacija broj 18 Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 2,40 (m)
<b>Trg maršala Tita</b> Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,45 (m) Lokacija broj 5 Privremeni objekat dimenzija 5,80 x 5,80 (m) Lokacija broj 6 Privremeni objekat dimenzija 5,80 x 5,80 + 5,20 x 2,60 (m) Lokacija broj 15 Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 2,00 (m) Lokacija broj 17 Privremeni objekat dimenzija 5,00 x 6,00 (m)
<b>Ul. Bosanske državnosti</b> Lokacija broj 17 Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,60 (m)
<b>Aleja Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva RBiH</b> Lokacija br. 4 Privremeni objekat dimenzija 4,70 x 2,45 (m)

<b>2. LOKALITET „E“</b>
<b>Ul. V korpusa</b> Lokacija broj 0 (RVI – Lutrija) Privremeni objekat dimenzija 3,40 x 2,60 (m) Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 4,10 x 4,10 (m) Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 4,70 x 2,45 (m) Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 6,00 x 4,55 (m) Lokacija br. 8 Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,45 (m)
<b>3. LOKALITET „C“</b>
<b>Ul. 501. Slavne brigade</b> Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 6,50 x 5,40 + 2,50 x 1,80 (m) Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 5,90 x 6,10 (m)
<b>4. LOKALITET „T“</b>
-
<b>5. LOKALITET „A“</b>
<b>Ul. Mehmedalije Maka Dizdara</b> Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 3,80 (m) Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 3,80 (m) Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 3,80 (m)
<b>6. LOKALITET „H“</b>

**Ul. Ešrefa Kovačevića**

Lokacija broj 1

Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 4,40 (m)

Lokacija broj 2

Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 4,40 (m)

Lokacija broj 3

Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 4,40 (m)

Lokacija broj 4

Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 4,40 (m)

Lokacija broj 5

Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 4,40 (m)

Lokacija broj 6

Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 4,40 (m)

Lokacija broj 7

Privremeni objekat dimenzija 6,00 x 2,90 (m)

Lokacija broj 8

Privremeni objekat dimenzija 5,60 x 4,40 (m)

Lokacija broj 9

Privremeni objekat dimenzija 3,50 x 2,60 (m)

Lokacija broj 10

Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,45 (m)

Lokacija broj 12

Privremeni objekat dimenzija 5,00 x 4,60 (m)

**Ul. Muhsina Rizvića**

Lokacija broj 11

Privremeni objekat dimenzija 4,30 x 2,30 (m)

**7. LOKALITET „F“****Ul. 502. Viteške brigade**

Lokacija broj 1

Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,45 (m)

Lokacija broj 2

Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 3,90 (m)

**8. LOKALITET „O“****Ul. Dr. Irfana Ljubijankića**

Lokacija broj 2

Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 2,30 (m)

Lokacija broj 3

Privremeni objekat dimenzija 6,65 x 6,20 (m)

<b>9. LOKALITET „TRŽNO – ZANATSKI CENTAR“ OZIMICE I</b>
<b>Ul. Murat bega Ibrahimpašića</b> Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 5,30 (m) Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 5,30 (m) Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 5,30 (m) Lokacija broj 4 Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 5,30 (m) Lokacija broj 5 Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 5,30 (m) Lokacija broj 6 Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 5,30 (m)
<b>10. LOKALITET „S“</b>
<b>Ul. Sarajevska</b> Lokacija broj 7 Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,40 (m)
<b>Ul. Murat bega Ibrahimpašića</b> Lokacija broj 5 Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,40 (m) Lokacija broj 8 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)
<b>Ul. Ali-Fehmije Džabića</b> Lokacija broj 6 Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,40 (m)
<b>Ul. Hamdije Čemerlića</b> Lokacija broj 9 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)
<b>11. LOKALITET „OZIMICE II“</b>
<b>Trg zlatnih ljiljana</b> Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 2,00 (m) Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 2,00 (m)
<b>12. LOKALITET „K“</b>
<b>Ul. Bihaćkih branilaca</b> Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 6,50 x 4,50 (m) Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 6,50 x 4,50 (m) Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)



**13. LOKALITET „R1“****Ul. Bihaćkih branilaca**

Lokacija broj 1

Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 4,46 (m)

Lokacija broj 2

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 5,00 (m)

Lokacija broj 3

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)

Lokacija broj 4

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)

Lokacija broj 5

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 5,00 (m)

Lokacija broj 6

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 5,00 (m)

Lokacija broj 7

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)

Lokacija broj 8

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)

Lokacija broj 9

Privremeni objekat dimenzija 4,10 x 3,50 (m)

Lokacija broj 10

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)

Lokacija broj 11

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 5,00 (m)

**14. LOKALITET „R2“****Ul. Bihaćkih branilaca**

Lokacija broj 1

Privremeni objekat dimenzija 4,60 x 6,13 (m)

Lokacija broj 2

Privremeni objekat dimenzija 4,50 x 5,00 (m)

Lokacija broj 3

Privremeni objekat dimenzija 4,50 x 5,00 (m)

Lokacija broj 4

Privremeni objekat dimenzija 4,50 x 5,00 (m)

Lokacija broj 5

Privremeni objekat dimenzija 4,50 x 5,00 (m)

Lokacija broj 6

Privremeni objekat dimenzija 4,50 x 5,00 (m)

Lokacija broj 7

Privremeni objekat dimenzija 4,70 x 2,45 (m)

Lokacija broj 8

Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,40 (m)

<b>15. LOKALITET „G“</b>
<b>Ul. Vežovac</b> Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 2,00 (m) Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 2,00 (m)
<b>16. LOKALITET „U“</b>
<b>Ul. Bakšaiškog odreda</b> Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 7,60 x 2,85 (m)
<b>17. LOKALITET „D“</b>
<b>Ul. Hasana Kjafije Pruščaka</b> Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 4,70 x 2,45 (m) Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 7,10 x 5,60 (m) Lokacija broj 4 Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 3,80 (m) Lokacija broj 5 Privremeni objekat dimenzija 2,80 x 5,40 (m) Lokacija broj 6 Privremeni objekat dimenzija 4,80 x 4,50 (m) Lokacija broj 8 Privremeni objekat dimenzija 5,15 x 5,15 + 3,50 x 2,80 (m) Lokacija broj 9 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m) Lokacija broj 10 Privremeni objekat dimenzija 3,10 x 2,70 (m) Lokacija broj 12 Montažno demontažni objekat dimenzija 8,00 x 12,50 (m) Lokacija broj 13 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,10 (m)
<b>18. LOKALITET „RIPAČ“</b>
<b>Ul. Put V Korpusa</b> Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 2,00 x 3,00 (m) Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 3,91 x 3,91 (m)
<b>19. LOKALITET „KULEN VAKUF“</b>
<b>Ul. Ljutočkih gazija</b> Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)

<b>20. LOKALITET „IZAČIĆ“</b>
<b>Izačić</b> Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 3,35 (m)
<b>III. Postavljanje slobodnostojećih reklamnih panoa (displej, city light, snop-dijapozitiva, oglasa, objava i sl.)</b>
<b>DISPLEJ – informacioni –</b> na križanju ulice Bosanska i ulice Kralja Tvrtka
<b>DISPLEJ – elektronski</b> na trgu u Bosanskoj ulici, u svemu prema projektu popločanja Bosanske ulice i urbanističko tehničkim uvjetima definiranim istim
<b>CITY LIGHT</b>
<b>1. LOKALITET „H“</b>
<b>Ul. V Korpusa</b> Lokacija broj 8 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)
<b>2. LOKALITET „E“</b>
<b>Ul. Trg maršala Tita</b> Lokacija broj 3 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 4 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 5 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)
<b>3. LOKALITET „K“</b>
<b>Ul. Bihaćkih branilaca</b> Lokacija broj 4 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 5 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)
<b>4. LOKALITET „D“</b>
<b>Trg maršala Tita</b> Lokacija broj 1 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)
<b>5. LOKALITET „S“</b>
<b>Aleja Alije Izetbegovića prvog predsjednika Predsjedništva R BiH</b> Lokacija broj 2 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 3 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)

<b>6. LOKALITET „G“</b>
<b>Trg maršala Tita</b> Lokacija broj 6 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 7 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)
<b>7. LOKALITET „O“</b>
<b>Trg zlatnih ljiljana</b> Lokacija broj 1 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)
<b>8. LOKALITET „CL“</b>
<b>Ul. Bedem</b> Lokacija broj 1 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 2 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 3 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 4 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 5 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 6 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 7 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)
<b>Ul. Hasana Kjafije Pruščaka</b> Lokacija broj 8 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 9 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 10 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 11 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 12 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 13 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 14 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 20 CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,75 (m) Lokacija broj 21 CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,75 (m) Lokacija broj 22 CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,75 (m)

**9. LOKALITET „CLB“****Ul. Bosanska**

Lokacija broj 1

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 2

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 3

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 4

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 5

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 6

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 7

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 8

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 9

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 10

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 11

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 12

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 13

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 14

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 14a

CITY LIGHT dimenzija 2,59 x 2,33 (m)

Lokacija broj 14b

CITY LIGHT dimenzija 2,59 x 2,33 (m)

**Ul. Kralja Tvrtka**

Lokacija broj 15

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 16

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 17

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

**Ul. Nurije Pozderca**

Lokacija broj 18

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 19

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

<b>10. LOKALITET „TP“</b>
<b>Ul. 5. korpusa</b> Lokacija broj 1 CITY LIGHT dimenzija 2,59 x 2,33 (m)
<b>Ul. Bihaćkih branilaca</b> Lokacija broj 2 CITY LIGHT dimenzija 2,59 x 2,33 (m)
<b>11. LOKALITET „SA“</b>
<b>Trg maršala Tita</b> Lokacija broj 1 CITY LIGHT dimenzija 2,59 x 2,33 (m) (unutar konstrukcije postavljene stajališne nadstrešnice)
<b>Put Armije R BiH</b> Lokacija broj 2 CITY LIGHT dimenzija 2,59 x 2,33 (m) (unutar konstrukcije postavljene stajališne nadstrešnice)
<b>Ul. Plješevička</b> Lokacija broj 3 CITY LIGHT dimenzija 2,59 x 2,33 (m) (unutar konstrukcije postavljene stajališne nadstrešnice)
<b>12. LOKALITET „PASARELA“</b>
Lokacija broj 1 do 40 CITY LIGHT dimenzija 1,10 x 2,75 (m) (unutar pothodnika – pasarele – obostrano)
<b>JUMBO PLAKAT</b>
<b>1. LOKALITET „P“</b>
<b>Ul. 5. Korpusa</b> Lokacija broj 1 Jumbo plakat dimenzija 5,10 x 2,40 (m)
<b>2. LOKALITET „JP“</b>
<b>Ul. Bedem</b> Lokacija broj 4 Jumbo plakat dimenzija 5,00 x 2,40 (m) prema situaciji terena Lokacija broj 5 Jumbo plakat dimenzija 5,00 x 2,40 (m) prema situaciji terena
<b>Ul. Ešrefa Kovačevića</b> Lokacija broj 1 Jumbo plakat dimenzija 5,00 x 2,40 (m) prema situaciji terena

<b>REKLAMNI PANO</b>
<b>1. LOKALITET „RP“</b>
<p><b>Ul. Hasana Kjafije Pruščaka</b>  Lokacija broj 1  Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m)  Lokacija broj 2  Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m)  Lokacija broj 3  Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m)  Lokacija broj 4  Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m)  Lokacija broj 5  Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m)  Lokacija broj 6  Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m)  Lokacija broj 7  Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m)  Lokacija broj 8  Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m)</p>
<b>2. LOKALITET „CENTAR“</b>
<p><b>Ul. Krupska</b>  Lokacija broj 1  Reklamni pano dimenzija 2,00 x 1,20 (m)</p>
<b>SAMOSTOJEĆI JARBOL</b>
<b>1. LOKALITET „CENTAR“</b>
<p><b>Trg Maršala Tita</b>  Lokacija broj 1  Jarbol visine h = 6m</p>
<p><b>SNOP – DIJAPOZITIVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za nekomercijalno oglašavanje, na zidu zgrade gradskog organa uprave prema ulici Bosanska (zid bez otvora)</li> <li>• Za komercijalno oglašavanje, na zidovima zgrada ili njihovim dijelovima koji nemaju otvore, uz saglasnost vlasnika zgrade</li> </ul>
<p><b>OGLASI, OBJAVE</b>  <b>IV</b> Postojeći oglasni stubovi</p>
<p><b>V</b> Postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekata  Definisano je tekstualnim prilogom.</p>
<p><b>VI</b> Postavljanje prodajnog stola ili pokretne tezge  Utvrđuje se lokalitet u ul. Bosanska i Gradskoj otoci</p>
<p><b>VII</b> Postavljanje prodajno – izložbenog pulta ispred trgovinskih i uslužnih objekata  Definisano je tekstualnim prilogom.</p>





(2) Služba će voditi spisak udruženja mladih iz razloga transparentnosti, saradnje, podrške i partnerstva.

(3) Služba će voditi spisak neformalnih grupa mladih čije su aktivnosti podržane od Grada Bihaća.

#### **Član 5.**

##### **(Obaveze udruženja mladih)**

(1) Udruženje mladih koje želi predlagati projekte za mlade ili biti član Vijeća mladih Grada Bihaća dužno se upisati u spisak udruženja mladih Grada.

(2) Udruženje mladih upisano u spisak udruženja mladih Grada Bihaća dužno je uputiti poziv gradskom službeniku za mlade za prisustvovanje izvještajnim i izbornim skupštinama udruženja kao i Službi dostaviti zapisnik sa svake izborne skupštine sa spiskom članova organa upravljanja i članova udruženja mladih s datumima rođenja istih.

(3) Udruženje mladih upisano u spisak udruženja mladih dužno je Službi do 28. februara tekuće godine dostaviti godišnji izvještaj o radu za prošlu kalendarsku godinu.

(4) Udruženje mladih nakon ostvarivanja budžetskih sredstava Grada Bihaća iz granta za projekte mladih dužno je podnijeti pisani izvještaj Službi o namjenskom trošenju budžetskih sredstava i to najkasnije u roku od 30 dana od dana utroška sredstava.

## **POGLAVLJE II – UPIS U SPISAK UDRUŽENJA MLADIH**

#### **Član 6.**

##### **(Podnošenje zahtjeva za upis u spisak)**

(1) Zahtjev za upis u spisak podnosi se Službi, nakon upisa udruženja u registar koji vodi nadležno Ministarstvo pravosuđa i uprave USK-a.

(2) Zahtjev za upis u spisak udruženja mladih potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja mladih.

(3) Zahtjev se, prema vrsti podataka koji se unose, sastoji od tri dijela, i to:

- a) podatci o udruženju mladih,
- b) podatci o osobi ovlaštenoj za zastupanje i predstavljanje,
- c) podatci o upravnom odboru i skupštini.

(4) Zahtjev i dokumentacija iz Pravilnika podnose se Službi u jednom primjerku, i to na obrascu 1.

(5) Podaci koji su upisani u zahtjev moraju biti istovjetni sa odredbama Statuta, odlukama i zaključcima organa upravljanja udruženja mladih na koje se podaci odnose.

#### **Član 7.**

##### **(Zahtjev za upis u spisak)**

(1) Uz zahtjev iz člana 6. stava (3) za upis u spisak udruženja mladih prilaže se:

- rješenje o registraciji,
- osnivački akt,
- Statut.

(2) Prilozi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

#### **Član 8.**

##### **(Donošenje rješenja)**

(1) Ako zahtjev subjekta upisa ne ispunjava uslove propisane zakonom i ovim Pravilnikom ili ako zahtjev nije potpun, Služba će dostavljanjem obavijesti, upozoriti podnosioca na dopunu zahtjeva, te odrediti rok za dopunu koji ne može biti kraći od 15 (petnaest) dana od dana prijema obavijesti.

(2) Ako subjekt upisa ne otkloni nedostatke u određenom roku, Služba će rješenjem odbiti zahtjev.

#### **Član 9.**

##### **(Izdavanje potvrde)**

(1) Služba izdaje potvrdu udruženju mladih kao dokaz za upis u spisak.

(2) Potvrda se izdaje na obrascu 2.

(3) Potvrda sadrži sljedeće podatke:

- a) naziv i adresa udruženja mladih,
- b) upisni broj pod kojim je izvršen upis u spisak,
- c) datum upisa u spisak,
- d) ovjera i potpis ovlaštene osobe.

## **POGLAVLJE III – NAČIN POPUNJAVANJA OBRAZACA**

#### **Član 10.**

##### **(Popunjavanje obrazaca)**

(1) Obrazac se popunjavanja na računaru na jednom od tri službena jezika koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

(2) Obrasci propisani ovim Pravilnikom čine njegov sastavni dio.

**POGLAVLJE IV – VOĐENJE POPISA I ZBIRKA ISPRAVA****Član 11.  
(Upisni list)**

Spisak se sastoji od upisnih listova u koje se upisuju: naziv i skraćeni naziv udruženja mladih, datum osnivanja, područje djelovanja, upisni broj i datum upisa, redni broj, sjedište i broj telefona, jedinstveni identifikacijski broj, broj i datum rješenja o upisu u registar, osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje, broj i datum akta upisa u spisak i napomena.

**Član 12.  
(Upisni uložak)**

Upisni uložak obilježava se posebnim brojem pod kojim se vodi udruženje mladih.

**Član 13.  
(Upisni broj)**

(1) Upisni broj udruženja mladih je broj koji se dodjeljuje udruženju mladih prilikom upisa.

(2) Jednom dodijeljen upisni broj se ne mijenja, niti se nakon prestanka rada udruženja mladih dodjeljuje nekom drugom udruženju mladih.

**Član 14.  
(Zbirka isprava)**

Zbirka isprava u pisanom obliku vodi se za svako udruženje mladih u spisku udruženja mladih.

**Član 15.  
(Sadržaj zbirke isprava)**

(1) Zbirka isprava sadrži: zahtjev za upis u spisak, osnivači akt, Statut, rješenje o registraciji, podatke o osnivaču (obrazac 1), popis članova i organa upravljanja (obrazac 1), predstavljanja udruženja mladih (obrazac 1), potpis osoba ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje (obrazac 1)

(2) Zbirka isprava propisana Pravilnikom čuva se trajno.

**Član 16.  
(Javnost spiska)**

(1) Spisak udruženja mladih je javan.

(2) Svaka osoba ima pravo uvida u podatke upisane u spisak udruženja mladih u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

**POGLAVLJE V - POSTUPAK BRISANJA IZ POPISA****Član 17.****(Upis brisanja iz spiska udruženja mladih)**

(1) Iz spiska se briše udruženje mladih ako:

- a) se izbriše iz registra nadležnog Ministarstva pravosuđa i uprave USK-a,
- b) podnese zahtjev za brisanje iz spiska udruženja mladih Grada,
- c) ne dostavi dokumentaciju iz člana 5. stav (2), (3). i (4) ovog Pravilnika,
- d) ako udruženje prestane biti udruženje mladih u skladu sa Zakonom.

(2) Kada Služba utvrdi postojanje jedne od činjenica iz stava (1) ovog člana, donosi rješenje o brisanju udruženja mladih iz spiska udruženja mladih Grada Bihaća.

**POGLAVLJE VI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE****Član 18.****(Javni poziv)**

Gradonačelnik Grada Bihaća raspisat će javni poziv za udruženja mladih da izvrše upis u spisak udruženja mladih Grada Bihaća, koja su do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika upisana u registar koji vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave USK-a.

**Član 19.****(Dostupnost obrazaca)**

Ovaj Pravilnik s potrebnim obrascima dostupan je javnosti na web stranici Grada Bihaća.

**Član 20.****(Stupanje na snagu i objava)**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom glasniku Grada Bihaća”.

**20.**

Na osnovu člana 52.tačka c)Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“,broj 13/15), u vezi sa članom 48. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu(Službeni glasnik USK broj 14/17) i člana 57.101.102. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji(Službeni glasnik Grada Bihaća broj:6/18) Gradonačelnik Grada Bihaća,donosi:

**ZAKLJUČAK****O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA  
OBAVLJANJE SVEČENOG ČINA  
SKLAPANJA BRAKA****I**

Ovim Zključkom utvrđuju se naknade za obavljanje svečenog čina sklapanja braka državnim službenicima koji, u okviru poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni, obavljaju svečeni čin sklapanja braka.

**II**

Naknada državnim službenicima iz tačke I ovog Zaključka utvrđuje se u iznosu kako slijedi:

- za obavljanje svečenog čina sklapanja braka u službenim prostorijama radnim danom van radnog vremena 20,00 KM;
- za obavljanje svečenog čina sklapanja braka van službenih prostorija radnim danom van radnog vremena 25,00 KM;
- za obavljanje svečenog čina sklapanja braka u službenim prostorijama subotom 30,00 KM;
- za obavljanje svečenog čina sklapanja braka van službenih prostorija subotom 30,00 KM.

**III**

Radi obavljanja poslova sklapanja braka izvan službenih prostorija, državnim službenicima iz tačke I ovog Zaključka osigurat će se prevoz službenim vozilom sa vozačem.

Namještenicima koji u okviru poslova radnog mjesta - vozač motornog vozila, spremačica, van radnog vremena vrše poslove iz svoje nadležnosti u cilju realizacije poslova iz stava 1.ovog člana pripada pravo na obračun za rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad) u skladu sa zakonom.

**IV**

Naknade iz tačke II i III ovog zaključka isplatiće se državnim službenicima i namještenicima mjesečno po dostavljenim izvještajima o obavljenim poslovima.

**V**

Stupanjem na snagu ovog Zaključka, stavlja se van snage Zaključak o utvrđivanju naknade za obavljanje svečenog čina sklapanja braka broj: 01-14-2309/13 od 11. aprila 2013. godine.

**VI**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bihaća.“

Broj: 01-14-4952  
5. oktobra 2018. godine  
Bihać

Gradonačelnik  
Šuhret Fazlić, s.r.

## S A D R Ź A J

1. Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o komunalnim taksama	1	11. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	14
2. Odluka o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Bihaća	2	12. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade	15
3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana naselja „Kamenica“ za područje „E“	2	13. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za odlikovanja i priznanja	15
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta „Harmani“	3	14. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za lokalnu samoupravu	16
5. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom Balić (Ibrahim) Erfinu iz Bihaća radi oblikovanja građevinske parcele	3	15. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za predstavke i prijedloge	16
6. Program rada Gradskog vijeća Bihać za 2019. godinu	4	16. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u državnoj svojini u korist Čajić Zuhdije iz Bihaća	16
7. Zaključak o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i poslovanju JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać za 2017. godinu	13	17. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u državnoj svojini u korist Trnjanin Jasima iz Bihaća	18
8. Rješenje o razrješenju člana Gradske izborne komisije Bihać	13	18. Plan lokacija za korištenje javnih površina na području Grada Bihaća	21
9. Rješenje o razrješenju i izboru zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Bihać	14	19. Pravilnik o vođenju spiska udruženja mladih na području Grada Bihaća	40
10. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za finansije i budžet	14	20. Zaključak o utvrđivanju naknade za obavljanje svećenog čina sklapanja braka	43